



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.


Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso. porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso. mme ga di duelelwé.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi. le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta. le gore wena jaaka morutabana. o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse. wena le barutwana ba gago.

ISBN 978-1-920458-34-8



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 3 – BOOK 1
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-34-8
**THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.**

a b c d e
f g h i j
k l m n o p
q r s t u
v w x y z

ISBN 978-1-920458-34-8

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 3 Buka |



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Leina:

Tlelase:



Buka 1
Kgweditlano
1 & 2

**PUOGAE YA
SETSWANA**

A menwana ya gago e go thuse go buisa

Nako nngwe fa o buisa, o tlaa kopana le mafoko a o sa a itseng. Fa se se diragala, letla menwana ya gago go go thusa. Monwana mongwe le mongwe wa gago o ka go thusa go buisa lefoko sentle, le gore le kaya eng.

Lebelela lefoko ka kelotlhoko, mme o leke go bona gore a ga o itse karolo nngwe ya lefoko.

O ka nna wa leka go kgaoganya lefoko leo ka medumo e e farologaneng. Leka go le dumisa.

Fa e le gore o santse o sa kgone go bona bokao jwa lona, kopa tsala, aubuti kgotsa ausi kana morutabana gore a go thuse. Ba kope gore ba go bolelele gore lefoko le la reng le gore le kaya eng.

Lebelela setshwantsho. Bona gore a ga se kitla se go thusa go bona bokao jwa lefoko leo.

Leka go tlogela lefoko leo, mme o buise go ya kwa bokhutlong jwa polelo.



O tshwanetse go le kwala mo thanoding ya gago gore o se ka wa le lebala.

MAIKARABELO A BAŞWA BA AFORIKABORWA

Tekatekano

Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.



Lelapa

Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.




Kgololosego le pabalesego

O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutlisano ka mokgwa wa kagiso.



Tshireletsego

Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.



Boagi

Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.



Botshelo

Botshelo jotlhe bo bothhokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.



Mmereko

Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.



Bodumedi. Tumelo le dikakanyo

Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.




Kgololosego ya puo

O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utwisiwe bothhoko.



Mophato 3



P u o g a e

YA SETSWANA



Buka e ke ya ga:



Buka

I

SETSWANA

DIKAEDI TSA MORUTABANA

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago fa o tsweletse go tlhabolola dikakanyetsa tse di latelang tsa bogatasi mo barutwaneng:

- **Tshwaro ya buka:** Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- **Kakanyetsa ya buka:** Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- **Bokaelo:** Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

MAELE A GO RUTA

Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 10.

Barutwana ba tshwanetse go dirisiwa dikgang, maboko a makhutshwane, maboko le dipina beke nngwe le nngwe.

Motlotlo wa ditshwantsho

1. Kaela barutwana ka ga go:
 - Balolola le go tlota dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebopego, mmala le boleng)
 - Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotsa: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
 - Tlhamma kgang ya tlelase (bolele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)
2. Letla morutwana mongwe le mongwe go tlottlela tsala kgang ya tlelase.
3. Rulaganya kwalo ya kgang ya tlelase (Puogae ya CAPS, ts. 12, kwalo e e amogannwag). *Lemosa barutwana ka ga tiriso ya ditlhakakgolo, kgaoganyo ya mafoko le matshwaopuso.*
4. Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya tlelase.
5. Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlottlofoko kgotsa dipopego tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya tlelase.

Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarowlana tsa botlhokwa tse tlhano tsa go ruta puiso.

Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala. Kwa bokhutlong jwa kgweditharo, barutwana ba tlogela mokwalo wa go goloketsa ditlhaka ba ya

kwa mokwalong wa go tshwaraganya dithhaka kgotsa wa go tseketeletsa. Dithuto ts amokwao di tshwanetse go tlhokomela bogolosegolo ditlhakanye le ditlakakgolo le dikgolagano tse di batlegang mo mokwalong o montšhwu. Barutwana ba tshwanetse go kgona go kopolola sekwalwa se se tlantsweng (sk. Sekwalwa se se tswang mo bukeng) ka mokgwa wa mokwalo o o tshwaraganya dithhaka.

Tshola dintlha tse mo tlhaloganyong:

- Dikeleletso tsa barutwana tsa go ithuta di a farologana. Go botlhokwa gore barutwana ba rotloediwe tbang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.
- Go ithuta go diragala ka go boeletsa.
- Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go ikatisediwa pele di wediwa ka go kwala, sk.:

Tlotlofoko: Naya barutwana tshono ya go aga mafoko ba dirisa dikarata tsa mafoko.

Go tlhaloganya: Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo dithopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhophpha o botsa dipotsa fa ditokololo tsa setlhophpha di batla dikarabo e bile di araba dipotsa.

Go tlhophpha mafoko go feleletsa dipolelo. Neela dithophpha diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafoko. Barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafoko ka nepagalo.

Go nyalanya mafoko le ditshwantsho (ts. 17): Godisa tsebe go nna A3. Mo dithopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo (ts. 84): Mo dithopheng tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

Go kwala athikele ya lokwalodikgang (ts. 128): A barutwana ba kwala athikele ya tlelase e sala morago ke athikele ya setlhophpha pele ba kwala diathikele tsa bona.

Dithanodi: Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhogagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

Ela tlhoko: Mo ditirwaneng tsa dithophpha, neelang moetedipele wa setlhophpha sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhophpha ka nepagalo.

Tinitokgang 1: Boela sekolong**Kgweditnaro 1: Dibeke 1–4****1 Jaanong re mo Mophatong wa 3 2**

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng.
 Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)
 Thutiso ya tekathaloganya
 Supa dintlhakgolo mo go se se buisitsweng
 Difoniki: medumo ya ditumanosi oo, ng, ph, tl, th le –ntl.
 Go kwala dipolelo mo dibukeng tsa thutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.
 Bo buisa: Mafokopono

2 Ka ga sekolo sa me 4

Go bua: Bua le tsala ya gago ka ga metshameko e o e ratang
 Puo: Tatelano ya ditlhaka, mainatota
 Go kwala: Dirisa mafoko a a neetsweng go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya thutiso.
 Tlatsa tshedimoso setso e e ka ga wena mo foromong.
 Kwala dipolelo tse di ka ga se o se ratang le gore ditsala tsa gago ke bomang.
 Puo: sekeletsa mainatota a a tshwanetseng go simolola ka ditlhakakgolo.
 Go kwala: Dira phousetara.

3 Ke letsatsi la botsalo a Morutabana 6

Go buisa le go tlhaloganya: E tshwana le pampiri ya tiro 1.
 Puo: Go kgaoganya maina ka fa tlase ga ditlhogo tsa motho, lefelo kgotsa selo.
 Difoniki: tsi, me, go, ai, i tlw

4 Sephiri sa me sa letsatsi la botsalo 8

Go kwala: Direla mongwe yo o kgethegileng karata ya letsatsi la botsalo.
 Go buisa: Buisa bukanatsatsi ya ga Piet mme o bue le tsala ya gago ka ga keletso ya ga Piet ya sephiri ya letsatsi la botsalo.
 Go kwala: Kwala keletso ya gago ya sephiri ya letsatsi la botsalo mo bukanatsatsing.
 Itumele: Tlatsa maina a ditsala tsa gago mo dikgweding tse ba bonweng ka tsona.

5 Letsatsi la metshameko 10

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng
 Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)
 Difoniki: aa, d, ele, kw, nya, le
 Puo: kgaoganya mafoko go ya ka dinoko
 Go kwala: Dirisa mafoko a a neetweng go kwala dipolelo
 Tlhaloganya: Dira lenaane la ditiro tse go builweng ka tsona mo kgannyeng.

6 Letsatsi la boithabiso kwa sekolong 12

Go bua: Botsa ditsala tsa gago ka ga metshameko ya bona ya mmamoratwa. Tlatsa mo tafoleng.
 Puo: Tatelano ya ditlhaka
 Puo: Mafoko popo
 Go kwala: Kwala ka ga motshameko wa gago wa mmamoratwa.
 Go kwala: Dira phousetara go bapatsa Letsatsi la Metshameko.

7 Pula e na ka letsatsi la metshameko 14

Go buisa: Tshwana le pampiri ya tiro 1
 Pharologanya
 Difoniki: etse, nya, tsh, oga, kgw

8 Morago ga letsatsi la metshameko 16

Go bua: Diragatsa se se diragetseng mo letsatsing la metshameko.
 Puo: Kwala dipolelo ka Tirisopego.
 Dirisa mmepekakangwa go polana

9 Leobo la sekolo le a ſwa 18

Go buisa go go arolelanelwang:
 Tshwana le pampiri ya tiro 1.
 Puo: Tsamaisano le maemedi (sekeletsa mafoko a a kayang go feta motho a le mongwe)
 Difoniki – mm, kg, nkg, ng, leo

10 Tshireletso ya molelo ... 20

Go kwala: Ditshwantshonomoro di bontsha tatelano e e nepagetseng
 Go kwala: Kwala ka ga setshwantsho sengwe le sengwe
 Puo: Dirisa matshwao a puo mo dipolelong
 Puo: Mainatota, dirisa maina mo dipolelong

Itumele: Thusa boraditimamolelo go bona tsela ya bona.

11 Letsatsi la laeborari 22

Go buisa & tlhaloganya: Tshwana le pampiri ya tiro 1.
 Difoniki: ts, fa, ku, gw.
 Puo: Golaganya dikarolo di le pedi tsa dipolelo go bopa polelopate o dirisa legokanyi kana lekopanyi "gonne" (go bontsha tlholego le poelo).
 difoniki: sh tshimologong le kwa bokhutlong ba mafoko

**12 Go buisa dibuka 24**

Kwala tebogape ka ga buka
 Batla mafoko a a dumangmmogo
 Go bua: Thala matshwao mme morago o tlhalosetse tsala ya gago matshwao ao.

13 Dilo tse re di ratang 26

Go buisa & tlhaloganya: Risepe
 Difoniki: isa, tlo, ong, ima, tsh, nya, iphi
 Tirwana ya go ithophela karabo e e itumedisang.

14 Mang o rata eng? 28

Go kwala: Botsolotsa dipotso mo ditsaleng mme o tlatsa tafole.
 Kwala risepe ya mmamoratwa
 Puo: Go gokaganya dipolelo - sediri le lethusa lediri.

15 Moeng yo o makatsang kwa sekolong sa rona 30

Diragatsang kgang ka ga podi e e tllang sekolong
 Dioniki: ng, p, mo, ona, se

16 Podi ya sekolo 32

Go kwala: Kwala dinomoro mo ditshwantshong ka tatelano e e nepagetseng ya kgang. Kwala polelo go setshwantsho sengwe le sengwe.
 Kwala buka yak gang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.

Kgang e tshwanetseng go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.



Jaanong re mo Mophatong wa 3



A re bueng

Re itumeletse go bala Mophato wa 3.

"Ke itumetse ka gonne ke **ya** go nna **morutabana** wa lona," ga bua Mohumagatsana Tholo.

"Ke a itse gore le tlile go dira ka natla mo Mophatong wa 3," a rialo.

"Go **na** le bana le ba **babedi** ba bašwa. Ke Mapiti le Lebo," a sialo.

Lebo o **setulong** sa maotwana. Re tshwanetse go mo **thusa** go tsamaya mo sekolong.



Phaposi e **phepa** ke e **ntle**.

Go na le phousetara mo leboteng e e re gakololang go tshwara sekolo se le phepa.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetsse medumo.

Dirisa mafoko a 5 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya go kwalela.



phepo	t ile	thaba	ntlo	mophatong
phoso	tlama	thupa	ntle	sekolong
pholo	tlala	thula	ntlatsa	thabeng



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha le simolole ka **tlhakakgolo**.

O se ka wa lebala go kwala **khutlo** kwa bofelong jwa lefoko.

Ba mo mophatong ofe jaanong?

Ba mo

Ke mang yo o tl Lang sekolong ka setulo sa maotwana?

Ke ka lebaka la eng go na le phousetara e kgolo mo leboteng?

Go ba gopotsa

Bana ba babedi ba ba ntšhwa ke bomang?

Ke le

2 Ka ga sekolo sa me



A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga metshameko e o e ratang.



A re kwaleng

Kwala maina a le 4 a ditsala tsa gago ka tatelano.




I		3	
2		4	



Tiriso ya mafoko

Jaanong sekeletsa maina a a tshwanetseng go simolola ka ditlhakagolo.
Batla mafoko a e leng maina a batho kgotsa a mafelo. Morago o dirise mafoko
a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahametseng mo bukeng ya gago.

Maina



dikausu	moranang	ditlhako	durban
mme sibisia	jabu	ati	lebopo
morutabana	ntlo	latshipi	ferikgong
motsekapa	polokwane	baesekele	bese



Jaanong feleletsa karata e ka ga gago.

Boithabiso



Leina la me ke _____.

Ke mo mophatong wa _____ . Ke na le dingwaga di le _____ .

Leina la tsala ya me ke _____.

Motshameko o ke o ratang ke _____.

Buka e ke e ratang ke _____.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga gago, se o se
ratang le gore ditsala tsa gago ke bomang.



Mafoko a
tlwaelo
morago
potologa
bana



Boithabiso

Lebelela phousetara e e ka ga go tshola sekolo se le phepa.
Bolelela tsala ya gago gore phousetara ya re re dire eng. Oketsa ka dipolelo tse
dingwe mo phousetareng tse di buang ka ga go se latlhela matlakala gongwe le
gongwe. Dirisa mokwalo o o gogelang.



O se ka wa nna khukhwane
ya matlakala.

O nne khukhwane e e phepa.
Tshola sekolo sa gago se le phepa.
Sela dipampiri.
Dirisa kgamelo ya matlakala.



Teacher: Sign:
Date:



3 Ke letsatsi la botsalo a Morutabana



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Gompieno ke **letsatsi la botsalo** la morutabana wa rona.

O ne a na le dikerese di le dintsi mo kukung ya gagwe.

Morago ga gore Mohumagatsana Thandi a **time** dikerese, re ne ra **opela** pina e e monate ya letsatsi la botsalo mme rotlhe raj a **kuku**. Re mo **file** setshwantsho sa **nonyane** e kotame mo **setlhareng**.

Morago re ne ra kwala **maina** a rona mo khalentareng ya letsatsi la botsalo.

Letsatsi la botsalo la ga Amo le ka **Motsheganganong**. La ga Lebo le ka **Mopitlwé**.






Are kwaleng

Araba nngwe le nngwe ya dipotso tse. Gakologelwa go dirisa ditlhakakgolo le khutlo kwa bofelong jwa karabo.

Ke mang yo e neng e le letsatsi la botsalo la gagwe?



Ke mang yo o tlileng go dira moletlo wa letsatsi la botsalo ka Letlhhabula?

A Bongi o tla kgon a go dira moletlo wa go thuma mo letsatsing la gagwe la botsalo? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

letsatsi	eme	kuku	kaila	dira	mopitlw
metsi	loleme	tuku	gaila	sira	utlw
motsi	palame	fatuku	saila	tira	mmutlw



Are kwaleng

ditlhako

Mahikeng

Kwala maina a mo dikarateng tse di nepagetseng.

pene ya sekolo

Amo

Jabu

setulo

Motsekapa

Polokwane

MOTHO

SELO




LEFELO

Sephiri sa me sa letsatsi la botsalo



A re direng

Direla mongwe yo o mo ratang karata ya letsatsi la botsalo. Kwala molaetsa o o monate fa pele ga karata. O kwale fa godimo ga setshwantsho. Morago kwala molaetsa o o monate wa letsatsi la botsalo ka mo gare ga karata.




A re buiseng

Buisa bukatsatsi ya ga Ati, mme o buisane le tsala ya gago ka ga keletso ya letsatsi la botsalo la ga Ati.

Bukatsatsi e e rategang

21 Mopitlwe 2015

Fa ke na le dingwaga di le robedi mo kgwedding e e tlang, ke batla mpho e e kgethegileng ya letsatsi la botsalo. Ga ke batle sengwe le sengwe fela. Ke batla gore rre a tle gae gore a tle a ntseye ke ye go bona motshameko wa kgwele ya dinao.





Are kwaleng

Jaanong kwala keletso ya gago ya letsatsi
la botsalo.

Bukatsatsi e e rategang

Letlha _____

Mafoko a tlwaelo

tla
robedi
keletso

Boithabiso

Tlatsa maina a ditsala tsa gago tsotlhe mo
kgweding e e nang le malatsi a bona a botsalo.

KHALENTABA YA LETSATSILA BUTSALO

Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwe

Moranang

Motsheganong

Seetebosigo

Phukwi

Phatwe

Lwetse

Diphalane

Ngwanaitseele

Sedimonthole

Teacher:
Sign:

Date:




5 Letsatsi la metshameko



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

"Re tshwanetse go thusa go baakanyetsa Letsatsi la metshameko", morutabana o ne a re bolelala.

Lebo a re "Ke tlaa dira phousetara go bolelala batho ka ga Letsatsi la metshameko."

"Ke ka dira dithuthuntshwane gore ke di rekise", ga bua Bongi.

"Ke tlaa thusa go tsenya dithuthuntshwane mo dipaketeng", Amo a bua.

"Ke tlaa rulaganya dipina tse re ka di opelang", ga bua Jabu.

"Ke tlaa ema kwa moleng wa phenyo gore ke bone yo o fenyang," ga bua Ati.

"Gape ke tlaa ema kwa hekeng go bontsha bomme le borre kwa ba tshwanetseng go ya teng," ga bua Piti.





Are kwaleng

Kgaoganya mafoko a go ya ka
mediumo ya ona.

ka fa teng

kwantle

morago

ka fa tlase

magareng

pele

Jaanong a kwale go ya ka tatelano ya alefabete.

1		4	
2		5	
3		6	



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di
itlhamseng mo bukeng ya gago.

tlaa	dira	bolelela	kwa	tse nya	pele
jaaka	dila	lebelela	lekwa	bonya	tse le
jaanong	disa	tsenelela	bokwa	benya	yole



Are kwaleng

Lebelela lenaneo la ditiro tse di tshwanetseng go dirwa. Tlatsa motho yo o tlaa
dirang tiro nngwe le nngwe. Bua gore a tiro e tshwanetse go dirwa pele ga Letsatsi
la metshameko kgotsa ka Letsatsi la metshameko.

Ke tiro mang?	Ke mang yo o tlaa e dirang?	A e tshwanetse go dirwa pele ga Letsatsi la Metshameko kgotsa ka Letsatsi la Metshameko?
Dira phousetara.	Lebo	Pele ga 
Dira dithuthuntshwane go di rekisa.		
Tsenya dithuthuntshwane mo dipaketeng.		
Tlhama dipina		

Letsatsi la boithabiso kwa sekolong



A re direng

Botsa ditsala di le tharo gore ke motshameko ofe o ba o ratang.
Tlatsa maina a bona. Kwala motshameko o ba o ratang fa tlase.

Leina	Thandi			
Motshameko o orategang	Bolotloa			



A re kwaleng

Kwala dinomore tsa setlhophha sengwe le sengwe sa mafoko go bontsha
tatelano e e nepagetseng ya alefabe. O setse o diretswe lebokoso la ntlha.



I	rata
3	rola
2	ruta

	huma
	hempe
	halofo

	rera
	roka
	ruma



A re kwaleng

Dira dipalo tse tsa mafoko.

phaposi + borutelo = phaposiborutelo

moruta + bana =

botlhaba + tsatsi =

tsela + pedi =



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo ka ga motshameko
o o ratang.



Mafoko a tlwaelo

pele
ka
kae

Boithabiso

Thusa Lebo go dira phousetara ka ga Letsatsi la metshameko. Tlatsa leina la sekolo sa gago. Thala ditshwantsho mo phousetareng go bontsha gore go tlaa diragala eng mo Letsatsing la metshameko. Oketsa ka tshedimosetso nngwe fela e e se yong. Fa o fetsa bontsha tsala ya gago phousetara ya gago.



Sekolo



Letsatsi la Metshameko

Ithabise kwa sekolong ka Lamatlhatsa a tlhola 5 Mopitlwé

Go simololwa ka 10:00

Go tlaa rekisiwa dithuthuntshwane



Teacher: Sign:
Date:

7 Pula e na ka letsatsi la metshameko



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mongwe le mongwe o ne a itumetse kwa

metshamekong ya sekolo. Go ne go le bothitho,
go le letsatsi, e le letsatsi la selemo. Bomme le borre
ba ne ba opela. Re ne re taboga e bile re fenya.

Mongwe le mongwe o ne a itumeletse letsatsi le.

Ka bonako pula ya simolola go na. Dikgadima

di ne di rwatlanya. Pula e ne ya na ka maatla thata ra bo ra iphitlhela re
gatsetse e bile marokgwe a rona a go taboga a kolobile. Phefo e ne ya foka ya
bo ya roba diphousetara tsa rona.

Re ne ra tshabela mo dittelelaseng mme ra emela gore pula e se.

Fa pula e sa, rotlhe ra ya gae.





A re kwaleng

Kholomo e e ka fa molemeng e bontsha khutshwafatso ya mafoko a a mo kholomong e e ka fa mojeng. Thala mola go golaganya mafoko a.

ina
felo
wa gago
tsatsi

lefelo
letsatsi
leina
wa gago



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



itum _{etse}	fenya	metshamekong	taboga	marokgwe
op _{etse}	bonya	tshekong	leboga	sekgwa
gat _{setse}	tse _{nya}	tshepong	dikologa	mokgwa



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo.
Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Ke eng se se dirileng gore letsatsi la metshameko le se ka la tswelela?

Mongwe le mongwe o ne a tabogela kae go itshireletsa pula?

A o akanya gore ba ne ba reetsa pego ya bosa? Goreng o rialo?


Naya kgang e setlhogo.

Morago ga letsatsi la metshameko



A re direng

Etsisa se se
neng se diragala
kwa Letsatsing la
metshameko fa pula e ne
e simolola go na.



A re kwaleng

Kwala jaanong se mongwe le mongwe a se buang le go dirisa
matshwao a puiso a a nepagetseng.



Pula e simolola
go na.

Amo o ne a re, "Pula e simolola go na."



Ke kgoni go
taboga ka bonako.

Jabu o ne a re "

"

Bongi o ne a re "

"
".

Ke rata go
tshameka bolotloa.



Tsenang mo tlelaseng
go fitlhela pula e emisa
go na.

Morutabana o ne a re "

"
".



Are kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo o tlhalosa se se diragetseng ka
Letsatsi la metshameko.

Mafoko a
tlwaelo
emisitse
ke
mongwe
sa



Boithabiso

Thusa go rulaganya Letsatsi la Metshameko. Kwala dikakanyo
tsa gago mo lebokosong lengwe le lengwe mo letlhomesong le.



Lobelo lwa mae le maswana
* gakologelwa:
- mae a a apeilweng
- maswana

Letlha
le Nako:

Gakologelwa

Go dirwe eng
fa pula e ka na?

Go jewa eng?


Ke mang yo o tlaa thusang?

Leobo la sekolo le a ſwa



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Gompieno fa re ne re le mo tlelaseng
re ne ra nkgelela mosi.

Ntšwa ya rona, Ben, ya simolola go
nkgankgelela.


Go ne go nkga eng?



Morago ra bona leobo le ſwa. Re ne
ra ikutlwa re boifa. Morutabana a
leletsa 10177. Re ne ra tshwanelo go
ema mmogo mo moleng ka fa tlase ga
ditlhare.



Boraditimamolelo ba le barataro ba
tla go tima molelo. Ba ne ba tshotse
mabantla a magolo le dilepe e bile ba
rwele dimaseke.



Ba tla ba palame llori e khibidu ya
molelo e e phatsimang. Ba dirisa
lethompo le le kima mme ba tima
molelo. Leobo la rona la sirelediwa.




A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a mo lebokosong le le fa tlase a a
kayang palo e e fetang motho a le mongwe.

nna	rona	ke	ba	o	bona
lona	ena	wena	tsona	gagwe	me



Tlhophya mme o sekeletse lefoko le le nepagetseng. Buisa dipolelo.



Amo o ba a taboga.

Bongi ke ba mofenyi.

Bana o ba kwa sekolong.

Bana o ba kwa metshamekong.

Pule o ba buisa buka.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go
kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

nkgā	māng	leōbo	kgōna	mmōgo
nkgōna	nnāng	leōto	kgōpa	mme
nkgōpa	mōng	leōdi	kgōsi	mmidi



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntla la karabo le tshwanetse go simolola ka **tlhakakgolo**.
Gakologelwa go khutlisa ka **khutlo**.

Ke eng se se neng se šwa?

Ke

Ke boraditimamolelo ba bakae ba ba neng ba tlile go tima molelo?

Ke eng morutabana, Mme Sibisia, a re bana ba tshwanetse go ema ba
tlhomagane ka fa tlase ga setlhare?

Gonne



Nomore ya mogala wa boraditimamolelo ke mang?






Tshireletso ya molelo . . .



A re direng

Nomora ditshwantsho tse go tloga go l go ya go 4 go bontsha tatelano e e siameng.



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.





A re kwaleng

Tlatsa matshwaopuso a a nepagetseng.

Dirisa letshwao la potso



kgotsa letshwaotsiboso



kgotsa khutlo



Thusa leobo le a šwa

Boraditimamolelo ba ba maatla ba barataro ba
ne ba tla go tima molelo

Molelo o ne wa simolola leng

Molelo o kwa kae

Ba ne ba tima molelo jang



Maina




Tiriso ya mafoko

Jaanong thalela mafoko a a tshwanetseng go simolola ka tlhakagolo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng
mo bukeng ya gago.

bongi	tumi	ferikgong	katse	mopitlwé
motsekapa	ati	mosupologo	tshameka	laboraro
segwagwa	polokwane	umtata	gauteng	letsatsi
Peter	jabu	pene	rulara	phensele

Boithabiso

Go batlega fela halofo ya tsebe. Thusa rasetimamolelo go batla dintlo tse dikhibidu, tse
di botala jwa tlhaga le tse di tshetlhha.

Teacher:
Sign:
Date:



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa mafoko a a nang le modumo kg.

Gompieno re ne ra ya kwa laeboraring morago ga sekolo.

Re ne ra kgarametsa Lebo ka setulo sa gagwe sa maotwana. Se ne se le boima go kgaramediwa.

Go ne go na le dibuka tse dintsi mo laeboraring.

Ke ne ka rata buka e e ka ga go itse. E ne e le pitse e e kgethegileng e e kgonang go fofa.

Bongi o tsaya buka ya metswako gonne o batla go baka kuku. O rata go baka.

Robete o ne a re o mokhutshwane thata go fitlhelela raka e e kwa godimo.

Ben o ne a tshwanelwa ke go dula kwa ntle ga laeborari.

O ne a sa letlelelwang.

Ben wa batho. Gia go ntšwa epe e e letlelelwang.





A re kwaleng

Golaganya mafoko a a ka fa molemeng le mafoko a a ka fa
mojeng go bopa polelo.

Ga a ka a ya kwa sekolong gonne

go ne go le letsatsi le le
mogote.

Ke ne ka apara jeresi gonne

go ne go bonala e kete
pula e ya go na.

Ke ne ka tsaya mokgele gonne

o ne a lwala.

Ke ne ke tshameka kwa ntle gonne

go ne go le tsididi.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo
bukeng ya gago.

kgarametsa	fofa	kuku	gagwe
letsatsi	lofa	tuku	bogwe
katse	bofa	sakatuku	logwa



A re kwaleng

Araba dipotso tse ka go feleletsa polelo nngwe le nngwe.

Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Ke goreng Amo a ne a sokola go kgarametsa setulo sa maotwana?

Gonne se

Ke goreng Robete a ne a palelwa ke go fitlhhelela raka e e kwa godimo?

Gonne o

Ke goreng Bongi a ne a tsaya buka ya metswako?

Gonne o

Ke goreng Ben a ne a dula kwa ntle?

Gonne o



A re direng

Kwala setlhogo sa buka e o e ratileng.

Thala setshwantsho go bontsha gore buka e ne e bua ka ga eng.

Mokwadi:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo mme o bue gore ke eng se o se ratileng ka ga buka eo.





A re kwaleng

opela		roula
ena		otsela
gana		wena
boula		bana



Golaganya lefoko le le mo kholomong e e tshetlha le lefoko le le mo kholomong e e botala jwa legodimo le le dumang jaaka lona.

emetse		fatuku
khadi		diretse
tau		makau
kuku		padi

Mafoko a tlwaelo

leng

wena

jaanong
gompieno

Boithabiso

Thala matshwao a molawana mongwe le mongwe o o latelang, morago o tlhalosetse tsala ya gago matshwao a gago.



Dintšwa ga di a letlelew.

Divuvuzela ga di a letlelew.



Mogalawaletheka ga di a letlelew.



Dipodi ga di a letlelew.



Teacher:
Sign:
Date:

Dilo tse re di ratang



A re bueng

Lebelela
ditshwantsho.
O bona eng?



Bongi o bontsha bana gore dithuthuntshwane di dirwa jang.

A re buiseng

Modiri wa dithuthuntshwane

Se o se tlhokang

Maswana a a jang a le 2 a oli

Halofo ya kopi ya dithuthuntshwane

Letswai

Se o tshwanetseng go se dira

Tshela oli mo pitseng.

Tshela dithuthuntshwane mo pitseng.

Bay a pitsa mo setofong se se bolelo.

Tlhokomela gore o se ka wa iphis a.

Reetsa fa dithuthuntshwane di thunya.

Fa di simolola go thunya, bula pitsa.

Tima setofo. Tshela dithuthuntshwane mo sekotlolong

mme o di tshele lets wai. Tshikinya pitsa.

Ja mme o itumele.





A re kwaleng

Batla mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



O tlhoka oli e e kanakang?

- | | |
|---|---------------------------------|
| A | Leswana le le lengwe le le jang |
| B | Maswana a mabedi a a jang |
| C | Maswana a mararo a a jang |

O tlhoka eng gape?

- | | |
|---|-----------------------------|
| A | Dithuthuntshwane |
| B | Dithuthuntshwane le letswai |
| C | Panana |

Ke goreng o tshwanetse go nna kelotlhoko fa o dira dithuthuntshwane?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhameetseng mo bukeng ya gago.

fisa	sekotlolong	tima	tshikinya	iphisa
disa	botlolong	dima	tshereanya	phedisa
tlisa	setlolong	kima	itshopanya	philo



A re kwaleng

Dilo tse di latelang di latswega jang?

Batla mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



- | | |
|---|----------|
| A | sukiri |
| B | botlha |
| C | botlhoko |
| D | letswai |

- | | |
|---|----------|
| A | sukiri |
| B | botlha |
| C | botlhoko |
| D | letswai |

- | | |
|---|----------|
| A | sukiri |
| B | botlha |
| C | botlhoko |
| D | letswai |

- | | |
|---|----------|
| A | sukiri |
| B | botlha |
| C | botlhoko |
| D | letswai |



.... ke mang	letsatsi le le rategang la beke?	motshameko o o rategang?	buka e e rategang?
Leina la gago			
Tsala ya gago			
Tsala ya me			



Are kwaleng



Thala mola o o golaganyang polelo e e mo kholomong e e botala jwa legodimo
le polelo e e mo kholomong e e setlha.



Go ne go bonala e kete pula e ya go na.		Ke ne ka leletsa boraditimamolelo.
Go ne go bonala e kete go ya go nna tsididi.		Ke ne ka isa jeresi ya me kwa sekolong.
Ke ne ke ya go tshameka kgwele ya dinao.		Ke ne ka ya go batla llere.
Bese e ne e ſwa.		Ke ne ka sega borotho ka dilae.
Katse e ne e le mo setlhareng mme e palelwā ke go fologa.		Ke ne ka ya ka sekhukhu kwa sekolong.
Ke ne ke batla go dira borothopate.		Ke ne ka dira karata ya letsatsi la botsalo.
E ne e le letsatsi la botsalo la tsala ya me.		Ke ne ka baakanya terata ya jarata.
Podi e tsene ka phatlha e e mo terateng ya jarata.		Ke ne ka ya ka dikhokho tsa me kwa sekolong.



Are kwaleng



Tlatsa dilo tse o di ratang. Jaanong botsa ditsala tse pedi ka ga dilo tse ba di ratang.

dijo tse di rategang?	lenaneo le le rategang la radio kgotsa la TV?	motho yo o rategang?

Mafoko a tlwaelo

kwa

tlase

Lamatlhatsos

Latshipi



Kwala motswako wa gago.

Boithabiso



Motswako wa _____

Se ke se batlang _____

Se ke tshwanetseng go se dira _____





Teacher:
Sign:
Date:

Moeng yo o makatsang kwa sekolong sa rona



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

MATSENO A KGANG

Re ne re bereka mo tlelaseng gompieno. Bongi a re fa re ne re buisa le go kwala mo dibukeng tsa rona, dijotshegare tsa gagwe di ne tsa utswiwa, mme ga re a bona ope a tsena mo tlelaseng.

MMELE WA KGANG

Morago Ati o ne a re buka ya gagwe e ne ya kgagolwa le fa re sa bona ope a tshwara buka ya gagwe.

Moragonyana re ne ra lemoga gore ngatana ya mabolomo a morutabana ga e yo mme re ne ra gakgamala gore go diragetse eng ka ona.

Morago re ne ra bona gore ke mang yo o dirileng jalo. Gonno terata ya jarata e ne e senyegile, podi e kgolo e ne ya tsena mo sekolong. E ne e tshwerwe ke tlala, ka jalo ya simolola go ja sengwe le sengwe se e se bonang.

BOKHUTLO JWA KGANG

Ka lesego ntšwa, Ben, e ne ya e koba. Ya e lelekisa sebaka sa go feta 1 km.

Morago ga moo rotlhe re ne ra thusa go baakanya terata ya sekolo.



A re direng

Etsisa kgang ka ga podi e e tlang kwa sekolong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.



ngatana	pod <i>i</i>	mabolo <i>mo</i>	bon <i>a</i>	tl <i>e</i> la <i>s</i> <i>e</i>
ngame	pon <i>o</i>	molomo	gon <i>a</i>	gal <i>a</i> <i>s</i> <i>e</i>
ngotla	pit <i>se</i>	sepalam <i>o</i>	tson <i>a</i>	mose <i>s</i> <i>e</i>



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakagolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Bolela dilo tse tharo tse podi e di jeleng.

1.

2.

3.

E tsene jang mo jarateng ya sekolo?

Ke mang yo o neng a e koba?




Akanya ka ga setlhogo se se monate sa kgang e, mme o se kwale fa.



A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse ka tatelano e e siameng.

Jaanong kwala polelo go tlhalosa setshwantsho sengwe le sengwe.




Boithabiso

Kwala kgang ya gago mo pampitshaneng. E tshwanetse go nna le matseno, mmele le bokhutlo. Kopa tsala ya gago go go thusa go e siamisa. Jaanong o ya go itirela buka ya gago.


Sega tsebe e e latelang ya buka e. Sega mo godimo ga mela e e maronthobane. Mena tsebe mo meleng.

Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mo gare ga buka.



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

8

1

KGAT01: Sosial-emotional development

KGAT02: Motor skills development



Tswelela ka kgangng yá gago fa.

Kwala mmele wa kgangng yá gago fa le mo tsesebeeng yá 5.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



KGAT02: Motor skills development

KGAT03: Emotional intelligence

5

4



Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7

3

9



Tswelela ka kgang hiya gago fa.

Thala setshwantsho fa.

kgang hiya gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.



Tintokgang 2: Balelapa le ditsala Kgweaitnaro 1: Dipeke 5 – 8

17 Ntsalake yo ke mo ratang 36

Go bua: Dirisa dikai tsa pono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng Go buisa & tlhaloganya: Buia lekwalo go tswa go Dumi go ya go Bongi. Ela tlhoko aterese le madume. Go tlhaloganya go mo ditenyeng. Difoniki: tl, tse, o.

18 Ntsalake 38

Go bua: Bua ka ga metshameko e e farologaneng e o e tshamekang. A motshameko mongwe le mongwe o ka nna kotsi? Kaela
Go kwala: Kwala lekwalo. Bua ka ga se o se dirang kwa sekolong mme o neelane ka dikgang dingwe.
Thala setlhare sa balelapa la gago. Tlatsa maina a maloko a balelapa la gago (mainatota)

19 Go eta ga balelapa 40

Go bua: Bua ka ga setshwantsho mme o fopholetse gore go tla diragalang mo kgannyeng. Go buisa & tlhaloganya: Kanelo Difoniki: tla, tse, la, ya, ka, tsa.

20 Ke mo tseleng ya go etela ntsalake 42

Go kwala: Direla mongwe yo o Iwalang karata ya fola ka bonako. Puo: Go fetola dipolelo go tswa mo pakajaanong go ya go pakatlang o simolola ka Ka moso
Go kwala: Kwala se se go itumedisang, utlwisa botlhoko, kgopisa le se se go tshabisang
Go bua: Gatisa maronthorontho go bona tsela mme morago o neele molekane wa gago dikaelo ka molomo go ya kwa gaabo Dumi.

21 Kwa bofelong ra goroga 44

Go buisa & tlhaloganya (kanelo)
Go kwala: batla mafoko mo kgannyeng mme o a tlatse mo dikholomong tse di nepagetseng tsa Difoniki: ee, ea, oo
Difoniki: oe, aa, ee, ae.

22 Se re se dirileng mmogo 46

Go bua: Tlhagisa bodiragatsi jo bo ikaegileng ka kgang.

Go kwala: Tsenya matshwao a puiso mo dipolelong

Go kwala: kwala a dipolelo go tswa mo pakajaanong go ya go pakaphething o simolola ka Maabane.

Tshameka motshameko wa mafoko o dirisa dinoko tse o di ithutileng go fitlha ga jaana.

23 Se re se dirileng mmogo 48

Go buisa & tlhaloganya: Buisa kgang mme o arabe dipotso.
Difoniki: sekeletsa mafoko a a felelang ka -nnye and -ng.
Difoniki: gela, ngw, mphi, tshwa, tse.

24 Go bona dilo 50

Go kwala: Latediswa ditshwantsho go bolela kgang.
Kwala polelo go setshwantsho sengwe le sengwe
Go kwala: go bapisa madiri a pakajaanong le pakaphethi
Itumele: batla dipharologanyo (dithhaloso)

25 Tumi o a latlhega 52

Go buisa le go tlhaloganya: Kanelo
Difoniki: a, ng, oga, f, u.
Puo: Madiri le dipaka, maabane, gompieno kgotsa ka moso.

26 Pabalesego ya ngwana 54

Go kwala: Kwala kgang ka ga nako eo e neng o timetse
Puo: Tsamaisano
Go kwala: Tsenya dinomoro mo dipolelong go bontsha tatelano ya kgang.
Go bua: Gatisa maronthorontho go bona tsela. Mme o neele molekane wag ago dintlhakaelo ka molomo.

27 Pikiniki ya letsatsi la botsalo la ntatemogolo 56

Go buisa & tlhaloganya: Buisa taletso go ya go kwa moletlong wa letsatsi la botsalo.

Difoniki: mog, ala, isa, om
Go kwala: Bopa dipotso mme o simolole ka mafoko goreng o be o feleletsa ka letshwao la potso.

28 Meletlo le dipikiniki 58

Go bua: Dira patlisiso. Botsa dipotso tsa goreng mme o arabe dipotso tse di mo tafoleng.

Puo: Go supa madiri a pakaphethi.

Puo: Go tshwantsha madiri a pakaphethi le pakajaanong.

Puo: Kwala dipolelo ka pakaphethi, mme o simolola ka Maabane

Puo: Tatelano ya ditlhaka

Go kwala: Kwala taletso ya letsatsi la botsalo.

29 Lelapa le le tshelang sentle 60

Go buisa & tlhaloganya: Buisa bukanatsatsi ya ga Jabu
Difoniki: eno, otlh, el, ele, dir, olol, og.
Difoniki: Kgaoganya mafoko go ya ka dibokoso tsa medumo tse di nepagetseng.

30 Go tshela sentle 62

Tlatsa dinako tsa ditirwana tse di farologaneng tse go buiwang ka ga tsona mo bukanatsatsing ya ga Jabu.

Go kwala: Kwala dipolelo mo pakaphething ka ga se o se dirileng maabane. Simolola ka "maabane".

Go kwala: Feleletsa bukanatsatsi ka ga se o tileng go se dira mo bekeng e e tlang.

Go buisa: buisa se tsala ya gago e se kwadileng mme o bone gore a o tla dira selo se se tshwanang le sa gagwe.

31 Kgang ya ga nkoko 64

Go buisa & tlhaloganya: Buisa kgang k ga pitsa ya letsopa ya ga Nkoko.
Difoniki: th, - ed, ai, ae

32 Kgang ka ga balelapa 66

Go bua: Diragatsa kgang ka ga pitsa ya letsopa.

Go kwala: kwala dipolelo go ya ka tatelano ya ditiragalo e e nepagetseng mo kgannyeng.

Go kwala: Polana go kwala kgang o dirisa mmepekakangwa.

Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng. Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.



60

62

64

66





Ke aga ke akanya ka ga motsi wa fa o ne o re etetse mo malatsing a boikhutso a a fetileng. Ke gopola ka moo re neng re tshameka mo nokeng ka teng re batla bana ba digwagwa. A o gopola letsatsi la fa re ne re palama setlhare mme re kgetla diapolekose? Ke ne ke tshogile gore ke tlaa wa, mme kwa bokhutlong ga feleletsa e le boithabiso jo bo monate. Ke ne ke rata ka moo o neng o kama moriri wa me ka teng. Jaanong re boetse kwa sekolong. Re ikatisetsa konsarata ya sekolo. Ke ka itumela thata fa o ka tla. Ke bina mmino wa setso mme nnake o letsa moropa.

Ke eletsa e kete o ka tla mme wa re etela ka bonako.

Ntsalao

Dumi



Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntla la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Ke mang yo o kwadileng lekwalo?

Mafoko a
tlwaelo
lebile
biditse
boditse

Lekwalo le ya kwa go mang?

Lekwalo le kwadilwe leng?

Lekwalo le ne le le ka ga eng? Kwala dilo di le pedi.

1.

2.

Dumi o ya go dira eng kwa konsarateng ya sekolo?



Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.



kgetla	tlaa
batla	letla
tl̩a	sotla

etela	etetse
ema	emetse
selā	setse

leba	teba
seba	reba
oba	aba



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga sengwe sa dilo tse o di dirang fa o tshameka le bana ba bangwe. A o tshameka metshameko e e ka nnang kotsi? Bua ka ga dikgang tse o nang le tsona ka ga balelapa la gaeno le sekolo.



A re kwaleng



Tlatsa aterese ya gago

Tlatsa letlha la gompieno

yo o rategang

Ntsalao,



Tlatsa leina la gago.



Boithabiso

Thala kgotsa o kgomaretse setshwantsho sa balelapa la gaeno fa. Tlatsa maina a ditokololo tsa balelapa la gago.



Senepe sa balelapa la gaetsho




Teacher:
Sign:
Date:

Go eta ga balelapa



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Mmaagwe Dumi o a lwala, ka jalo Bongi le mmaagwe ba tlaa mo etela. Ba tlaa tsamaya ka tekesi. Bongi o itumetse thata gonne o ya go etela ntsalaagwe, Dumi. Ba paka diaparo tsa bona. Bongi o rekela Dumi mpho mme o dira karata ya go eleletsa mmaagwe gore a fole. Ba nna koo malatsi a le mabedi.

Ba tlaa tsamaya ka tekesi. Ba tlaa tsamaya bosigo fa ngwedi o tlhapile. Tekesi e na le mabone a a lesedi thata.

Ka moso Dumi le Bongi ba tlaa tshameka le bana ba bangwe mo nokeng mme ba kgetla maungo go ja.





A re kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntłha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakagolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Bongi o ya kwa kae?

Bongi o tsamaya le mang?

Ke go reng ba ya go etela Dumi?

Bongi o ya go dira eng kwa ntlong ya gaabo Dumi?

Ba ya go tsamaya jang?

Ba ya go tsamaya leng?

Mafoko a
tlwaelo
noka
tsamaya
tlotse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahametseng mo bukeng ya gago.




kgetla	itumetse	lwala	tsamaya	boka	eleletsa
batla	dirisitse	etela	baya	tshameka	belesetsa
khutla	didimetse	opela	laya	baka	opedisetsa

Ke mo tseleng ya go etela ntsalake



A re direng

Dira karata ya go eleletsa motho yo o itseng a lwala gore a fole. Kwala molaetsa o o kgethegileng fa pele ga karata. O kwale fa godimo ga setshwantsho. Morago kwala molaetsa o o kgethegileng wa gore a fole ka mo gare.



Pakatlang



A re kwaleng

Kwaloalo dipolelo tse, o simolola ka Ka moso. O diretswe ya ntsha.



Ke ja dijo tsa me.



Ke moso ke tlaa ja dijo tsa me.

Ke ya kwa go Dumi.

Ke moso ke tlaa

Ke tshameka le Dumi.

Ke moso ke

Re tsamaya ka tekesi.

Ke moso re



Are kwaleng


Kwala polelo e mo go yona o buang gore ke eng se se go dirang gore o itumele, o nne o tlhontse, o tenege kgotsa o tshoge.

	Ke eng se se go dirang gore o itumele?
	Ke eng se se dirang gore o nne o tlhontse?
	Ke eng se se dirang gore o tenege?
	Ke eng se se dirang gore o tshoge?



Boithabiso

Bolelela tsala ya gago gore a tsamaye jang go ya kwa ntlong ya gaabo Dumi. Bua gore tsala ya gago e tshwanetse go fapogela kwa molemeng kgotsa kwa mojeng leng.



Teacher:
Sign:
Date:

Kwa bofelong ra goroga



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Kwa bokhutlong tekesi ya goroga kwa ntlong ya gaabo Dumi. E ne e setse e le ura ya 8 bosigo. "Kwa bokhutlong re fano." ga bua Bongi, mme a retolola konopo ya lebat.

Bongi o ne a itumetse thata go bona ntsalae. "Heela Dumi." Bongi a goelets.

"Tlaya o bone bana ba digwagwa mo nokeng." Dumi a goa.

"Nnyaya, nnyaya!" ga bua mmaagwe Dumi, "Tsweetswee lona ba babedi dulang lo je."

"Ke batla go palama mo ntlong e e mo setlhareng kwa phakeng." Bongi a goelets.

"Nnyaya, lo ka se palame setlhare jaanong. Go thari. Lo tshwanetse go dula lo je," ga bitsa mmaagwe.



Letlha:



Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntliha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.




Tekesi e gorogile ka nako mang kwa ntlong ya gaabo Dumi?

Ke eng se Dumi a neng a batla go se dira la ntliha?

A e ne e le kakanyo e ntle go tshamekela kwa nokeng bosigong boo? Goreng?



Batla mafoko mo kgannyeng a a nang le medumo e mme o e tlatse mo kholomong e.



ee	ae	aa



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.



Mafoko a
tlwaelo
sengwe
itse
beditse

goelets	gaabo
boelets	baakanya
boela	mmaagwe

lefelo	gae
tsweetswee	ntsalae
beela	kae

Se re se dirileng mmogo



A re kwaleng

Etsisa Dumi le Bongi ba batla go ya go tshameka.
Bontsha mmaagwe Tumi a re ba je pele ba ka ya go tshameka.

A re direng



Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.



bongi le dumi ba tshameka ka lamatlhatso



ati o tlaa bo a le dingwaga di le thataro ka seetebosigo



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola ka Maabane.
Dirisa mafoko a go go thusa.



Pakapheti

nnile

jеле

apeile

bakile

tshamekile

Ke nna kwa sekolong.

Maabane ke

Ke tshameka le tsala ya me.

Maabane ke

O apaya lee.

Maabane o

O baka kuku.

Maabane o

Re ja kwa sekolong.


Maabane re



Boithabiso

Go tabogela kwa ntlong ya gaabo Dumi.

Ke mang yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Dumi pele? Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka theile o ka tsamaya fela boloko (1) bo le bongwe go ya kwa ntlong ya gaabo Dumi. Motho yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Dumi la ntlaa ke ena mofenyi. Fa o wela mo lefokong, o tshwanetse go buisa lefoko leo. Bona gore o ka buisa mafoko a le makae ka nepo.





Teacher:
Sign:
Date:

Se re se dirileng mmogo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Buisa kgang. Morago o sekeletse mafoko a a felelang ka -ela le -a.

Ke ne ke itumetse kwa ntlong ya gaabo Dumi. Dumi o mphile mpho e ntle. O mphile bera ya go tshameka. E ne e le boleta e bile e tshwarega.

Morago ra tsamaya ka tekesi go boela gae. Fa re ntse re tsamaya ka tekesi pula ya simolola go na. Letsatsi le ne le sa bonale mme go le tsididi. Mme a mphutha ka kobo e e bothitho.

Re taboga mo puleng go tswa kwa tekesing go ya kwa ntlong. Morago ka lemoga gore bera ya me e timetse. Ka gopola gore e ne e dutse jang mo tekesing, jaanong e ya gongwe kwa ke sa go itseng. Ka simolola go lela. Ke ne ke batla go boela kwa tekesing go ya go e batla.

Mme morago ra e fitlhela e phuthilwe ka kobo.

E babalesegile, e bile yona e se na mathata.





A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o tlhophe karabo e e nepagetseng. O diretswe ya tlha.



Bongi ke mong?

A	Bongi ke mosetsana
B	Bongi ke mosimane
C	Bongi ke bera ya go tshameka



Mafoko a
tlwaelo
tsamaya
kobo
dutse

Kgang e e ka ga eng?

A	Bongi a tshameka le tsala ya gagwe.
B	Bongi a taboga mo puleng.
C	Bongi a timeditse bera ya go tshameka.

Maemo a bosa a ne a ntse jang mo kgannyeng e?

A	Go ne go le bolelo motshegare otlhе.
B	Go ne go le bolelo, morago go ne ga nna tsididi mme pula ya na.
C	Pula e nele motshegare otlhе.

Jaanong kwala dikarabo tsa dipotso tse.

Bongi o ne a ikutlwang fa a ne a nagana gore bera ya gagwe e timetse?

O itse jang?

O fitlhetsa bera ya gagwe kae?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.




bogela	gongwe	mphile	tshwarisa	timetse
begela	sengwe	mphutha	tshwarega	dutse
digela	bangwe	mphora	tshwaela	feditse



A re direng

Tsenya dinomore mo ditshwantshong go bontsha
tatelano ya tsona e e nepagetseng.



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.




A re kwaleng

Golaganya mafoko a pakajaanong le a pakapheti.
Thala mela mo sebeding sengwe le sengwe.




Boithabiso

Supa pharologano.




Teacher:
Sign:
Date:



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Fa ba tla mo tsela e konegang mme
ba bona Tumi le Ben ba dutse le
lekgarebe le le rekisang dijo.

Tumi le Ben ba ne ba ja borotho.

A re buiseng




Bongi le Amo ba ne ba batla ausi wa
gagwe Bongi, Tumi. Tumi o bogolo jwa
dingwaga di le nne.

Tumi o ne a **tshameka** le ntšwa, Ben.

Morago Bongi le Amo ba lemoga
gore lebati le bulegile. Tumi le Ben ba
ne ba se yo.

Basetsana ba kgokologa le **mmila** ba
batla e bile ba bitsa Tumi ba ntse ba
tabogile.

Ba ne ba **boifa** gonne go ne go **fifala**.





A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe potso nngwe le nngwe.
Lefoko la ntla la karabo le simolole ka tlhakakgolo.
Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Ke mang yo o neng a timetse?

Ke goreng Amo le Bongi ba ne ba boifa?

Ba ne ba boifa gonne

Ba bone Tumi leng?

Ba bone Tumi fa

Ba bone Tumi kwa kae?

Ba bone Tumi

Tumi o ne a dira eng fa ba mmona?

O ne a



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.



boifa	rekisang	lemoga	fifala	dutse
mmoifa	konegang	taboga	foufala	tutse
loisa	bogolang	senoga	leofala	butse



A re kwaleng

Thalela lefoko le le dirang mo polelong nngwe le nngwe.
Kwala maabane, gompieno kgotsa ka moso, go bontsha nako
e tiro e tshwanetseng go diragala ka yona.

Mafoko a
tlwaelo

tshogile
lebat
rekisa

Ba tlaa ya kwa sekolong.	Ka moso
O re apee se dijo.	
Re tlaa jala merogo.	
O bua mo mogaleng (founung).	



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa se Tumi a neng a se dira fa ba mmona.

Handwriting practice lines for the sentence: Thala setshwantsho sa se Tumi a neng a se dira fa ba mmona.



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng.



Dijo di/se budule.

Metsi a/la gago a kae?

Dilo tsa/sa gago ke tse/se.

Ba/O tshameka kgwele ya dinao.

Ga twe ke motho yo o/ba ba siameng.

O/Ba lebetse bera ya gagwe.



A re kwaleng

Nomora dipolelo tse go bontsha tatelano ya kgang.

Ba bone Tumi.

Ba ne ba ile go batla Tumi.

Tumi o ne a timetse.

Amo le Bongi ba ne ba batla Tumi.



Letlha:



Tla re kwale

Tsenya mafoko ano mo dibokosong tse di nepagetseng tsa medumo.

Tshameka

atisa

tsamaya

gatisa

naya

siana

tshepisa

kanama

Anama

tsaya

Patlama

-am

is


ay

ana



Boithabiso

Thusa Amo le Bongi
go bona Tumi. Thala
mola go bontsha tsela e
ba tshwanetseng go e
tsamaya.



Teacher:
Sign:
Date:



TEACHER: Sign


Date

Pikiniki ya letsatsi la botsalo la ga ntatemogolo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Eng:

 Pikiniki ya letsatsi la botsalo la ga ntatemogolo



Ntatemogolo: 30 Moranang 2015

Kae:

Pikiniki kwa phakeng ya Blue Gum River

Nako mang:

Bese e tlaa tloga ka ura ya 10 kwa Ntlolehlahaleng ya motse mme e tlaa go busa ka ura ya 5.

O tle ka eng?



Tsweetswee tlaya ka sutu ya go thuma ya gago.




Tsweetswee tlaya ka bolo ya go tshameka.



Tsweetswee tlaya ka senotsididi sa gago.



Tsweetswee tlaya ka nama ya go beswa.





A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Ke goreng go tlaa nna le pikiniki?

Pikiniki e tlaa nna kwa kae?

Bese e tlaa ba pega ka nako mang?

Ba tlaa ja eng kwa pikiniking?


Ba tlaa tshameka eng?

Mafoko a
tlwaelo
ba
eng
tlaa
goreng



Dira ka mafoko

Kgaoganya mafoko ano go ya ka dipalangwa tse di nepagetseng. Morago o dirise mafoko a le matlhano go ikwalela dipolelo tsa gago mo bukeng ya thutiso.




Meletlo le dipikiniki



A re direng

Botsa ditsala di le nne dipotso tse. Tlatsa maina a bona mme o kwale dikarabo tsa bona ka fa tlase ga maina a bona.



Leina la gago ke mang?				
O nna kwa kae?				
O tsetswe leng?				
Tsala ya gago ya botlhokwa ke mang?				
Motshameko o o o ratang ke ofe?				
Ke goreng o o rata?				



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a mo pakapheting.

Dipaka



ya
nwa

ja
nole

jеле
palama

tshameka
palame

tshamekile
ile

Jaanong thala mola go golaganya mafoko a a mo pakajaanong kgotsa pakatlang, a a mo kholomong e e serolwana, le mafoko a a mo pakapheting a a mo kholomong e e pinki.

Ka moso ke tlaa	Maabane ke
nwa	ile
palama	tshamekile
ja	palame
tshameka	jеле
ya	nole

Letlha:




A re kwaleng

Kwala dipolelo tse ka pakapheti, o simolola ka
Maabane. Dirisa mafoko a go go thusa.

jеле

tshamekile

kgweeditse



Re tlaa ja nama.

Maabane.

Re tlaa kgweetsa bese.

Maabane.


Re tlaa tshameka kgwele ya dinao.

Maabane.



A re kwaleng

Nomora setlhophha sengwe le sengwe sa mafoko go bontsha tatelano ya alefabele e e nepagetseng. O filwe sekao.



I	seatla
3	fitlha
2	ntlo

	bolao
	bonnye
	bosula

	setlhabi
	pene
	kolobe



Boithabiso

Kwala taletsso ya go tla moletlong.

1. Bua gore e ya go nna letsatsi la botsalo la ga mang.
2. Bua gore moletlo o tlaa bo o le leng.
3. Bua gore moletlo o tlaa bo o le kwa kae.
4. Bua gore moletlo o tlaa simolola ka nako mang.

Letsatsi la botsalo le le itumedisang

1. Leina:

2. Letlha:

3. Nako:

4. Lefelo:



Teacher:
Sign:

Date:

TEACHER: Sign

Date

Lelapa le le tshelang sentle

Lebelela setshwantsho. O bona eng?

A re bueng



A re buiseng

Letsatsi la tiro e ntsi



6:30 Tsogile



6:45 Tlhapile



7:00 Jele sefitlholo



7:15 Tlhapile meno



7:30 Ile sekolong



8:00 Dirile ka thata kwa sekolong



13:00 Tshamekile



14:00 Jele dijotshegare



15:00 Noseditse tshingwana ya merogo



16:00 Dirile tiro ya fa gae



18:30 Jele dilalelo



19:45 Tlhapile meno



19:50 Kamile moriri wa me



20:00 Ile go robala



Letlha:



A re kwaleng

Buisa "Letsatsi la tiro e ntsi" mme o arabe dipotsso tse.
Lefoko la ntla la karabo le simolole ka tlhakakgolo.
Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

Jabu o tsogile ka nako mang?

O ne a ja sefitlholo sa gagwe nako e e kanakang?

O tlhapile meno a gagwe gakae?

Jabu o ile kwa sekolong jang?

O jele gakae?

Mafoko a
tlwaelo

fa
ke
ka

Tiriso ya mafoko Tsenya mafoko ano mo dibokosong tse di nepagetseng tsa medumo.

otlhaya botlhokwa meno otlholtlhe tswela welelela menoga ttsemeledi

atlhamha

weno

wela

tsenelela

tlhomela

menolola

botlhoko

eno

otlh

el

ele



A re kwaleng

Tsenya mafoko a mo mabokosong a medumo e e nepagetseng.

el

dir

olol

og

Go tshela sentle




A re direng


Thala manaka mo tshupanakong go supa gore ke nako mang.




Thabo o jele




Jabu o ile kwa sekolong



Jabu o dirile tirogae ya gagwe



Jabu o noseditse tshingwana



A re kwaleng

Kwala se o se dirileng gompieno.
Gakologelwa go kwala dinako.



Letsatsi la me la tiro








A re kwaleng

Kwala se o tlileng go se dira mo bekeng e mme o refosane dibuka le tsala ya gago. Lebelela buka ya gago ka kwa morago, mme o tlaa fitlhela boto ya motshameko.



Mosupologo

Letbha

Ka Mosupologo ke tlaa

La boîte à

Letbha

Laboratorio

Letbha

Labone

Letha

Labotlhano

Letbha



Borobudur


Lebelela buka ya gago ka fa morago
go bona motshameko wa dinoga le dillere.

DITAELO

- Refosanang go latlhela letaese.
 - Leba nomore e e mo letaeseng morago ga go le latlhela fa fatshe.
 - Tsamaisetsa letshwao la gago kwa pele go ya ka palo ya diphatlha tse di mo letaeseng.
 - Fa o ka wela kwa tlase ga llere o tlhatlogela kwa godimo ga llere.
 - Fa o wela kwa godimo ga nogga, o ya kwa tlase ga nogga.
 - Motho wa ntliha go goroga kwa 100 ke ena mofenyi.


Ishameka motshameko
wa dinoga le dillere.

Tshameka motshameko
wa dinoga le dillere.



Teacher:
Sign:

Date:




Ke goreng nkoko a bopa dinkgo tse dintle jaana.

Bogologolotala fa ke ne ke sa ntse ke le monnye jaaka lona, ke ne ke nna le mme le rre mo polaseng. Re ne re na le dikgomo le dinku tse dintsi, mme re tshela kgakala le ditsala tsa rona. Go ne go se ope yo ke ka tshamekang le ena. Ke ne ke aga ke bogela mme a bopa dinkgo. O ne a tswaka mmopa o a neng a o epa mo mmung. O ne a bopa dinkgo ka diatla tsa gagwe, mme a di beye mo letsatsing gore di ome. Letsatsi lengwe a dira gore ke ipopele nkgo ya me. Ke ne ka bopa nkgo ka kelotlhoko mme ka e dikolosa gantsinyana. Ke ne ke itumetse thata go ipopela nkgo ya me.



Morago ke ne ka e baya mo letsatsing gore e ome. Mo go bona bosigo boo fa ke ntse ke robetse pula ya simolola go na. Fa ke tsoga ke fa ke sa bone nkgo ya me. E ne e fetogile seretse. Se ke neng ke kgon a go se bona fela e ne e le motlhala wa seretse o ya kwa tshingwaneng. Ke ne ka tshwanel a ke go bopa nkgo e nngwe. Ke ne ka ikatisa ka bo ka ikatisa. Ke ka moo ke neng ka ithuta go bopa dinkgo tse dintle ka teng.



A re kwaleng

Buisa kgang ka ga dinkgo tsa ga nkoko mme morago o arabe potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

Ke mang yo o neng a bua kgang e?

Ke phoso efe e a neng a e dira?

Go diragetse eng ka nkgo?

Mafoko a
tlwaelo
nka
kgale
khona



Tiriso ya mafoko

Batla mafoko mo kgannyeng a a nang le medumo e mme o a tlatse mo diphatlheng tse di nepagetseng. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di tlhametseng mo bukeng ya gago.



kg

tlh

ts

mm

Kgang ka ga balelapa



A re direng

Etsisa kgang ya nkgo.



A re kwaleng

Nomora dipolelo tse di fa tlase go ya ka tatelano e di diragetseng ka yona mo setoring. O diretswe ya ntlha.

	Pula e ne ya simolola go na.
	O ne a tlhontse.
	O bopile nkgo e ntshwa.
	Nkgo e ne ya fetoga seretse se sehibidu.
	O ne a tlogela nkgo gore e ome mo letsatsing.
I	Nkoko o bopile nkgo ya gagwe ya ntlha fa a ne a le mosetsanyana.



A re kwaleng

Rulaganya go kwala kgang ya gago. Bolelela tsala ya gago gore o ya go kwala ka ga eng mme o rulaganye kgang ya gago go ya ka matseno, mmele le bokhutlo.



Matseno

Simolola ka go re e ne e le leng.



Mmele

Bua gore go diragetseng eng.

Tsweletso ya mmele,

Go diragetseng eng gape?

Ipaakanyetsa ya go ikwalela kgang




Bokhutlo

Kgang e fedile jang?



Boithabiso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Mo sephuthelong, kwala setlhogo sa buka. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne o mokwadi. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago e e nang le matseno, mmele le bokhutlo.



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

8

1

KGATO4. Sago mo moleng mo epe ga go. Tel mo epe ga go. Kwala

KGATO1. Mono mo moleng wa manenthoo. KGATO1. Mono mo moleneha manenthoo

5

4

Tswelela ka kgang ya gago fa le mo tsabeng ya 5.

Kwala mmele wa kgang ya gago fa le mo tsabeng ya 5.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.




Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7

3

9

Tswelela ka kgang ya gago fa.



Kwala goré go diragdla eng kwa boekhutlongjwa kgang ya
gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thitokgang 3: Go tsamayatsamaya



Kotara 2: Dibeke 1–4

33 Mafelo a a ka etelwang 70

Go buisa & tlhaloganya: Buisa pampitshana go bona tshedimosetso.
Difoniki: ph, tl, th, kh, kg

34 Re tshwanetse go ya kae? 72

Thala setshwantsho mo sekhipeng mme o se amanye le lefelo mo mmepe wa Aforikaborwa.
Puo Kwala pudula ya puo o dirisa diphegelwanatlhano di ka puokaedi.
Go bua: botsolotsa ditsala di le 10 ka ga mafelo a ba ka ratang go a etela.
Tlatsa dikarabo mo tafoleng.
Tlhagiso pono: Thala tshate ka go khalara boloko nako nngwe le nngwe ba ba re "ee".

35 Thabatafole 74

Go buisa & tlhaloganya: Buisa athikele ya lekwalodikgang. Tsepama mo setlhogong, letlha le ditshwantsho.
Difoniki: ny, p, tlh, ng
Difoniki: Mafoko a a dumang

36 Go kwala lokwalodikgang 76

Puo: Sekela makopanyi. Sekela madiri a a mo pakaphething.
Bapisa mafoke a pakaphethi le a pakajaanong.
Puo: Kwala dipolelo mo pakaphething mme o simolole ka Maabane.
Go bua: Bua ka ga lekwalodikgang.
Bua ka dikgang tsa gago ka ga legae le ka sekolo.
Polanelo go kwala athikele ya lekwalodikgang.
Go kwala: Kwala athikele ya lekwalodikgang.

37 Lebelela ditlhapi tsotlhe 78

Go buisa & tlhaloganya: Buisa phosetara mme o arabe dipotso tse di ikaeing ka yona.
Difoniki: f, b, ng, ole, tsh

38 Akhwariamo 80

Go bua: Tlotla ka ga phosetara ya akhwariamo
Puo: Sekela matthalosi
Go kwala: Itlhalose o dirisa matthalosi

Go kwala: Dira phosetara go tlhalosa ntšwa ee timetseng. Neelana ka tlhaloso ya ntšwa gore batho ba kgone go e supa. Tlatsa matthalosi.

39 Pilanesberg 82

Go bua: Lebelela ditshwantsho mme o fopholetse dikgang tse mmegidikgang a di neelang.
Go buisa & tlhaloganya: Buisa Pegelo ya Dikgang mme o arabe dipotso tse di ikaeileng ka yona.
Difoniki: kg, tlh, tshw, lw, ou
Puo: Bapisa pakaphethi le pakajaanong ya madiri.

40 Re tswa Pilanesberg re ya gae 84

Go bua: Itire mmegadikgang wa TV mme o bolele dikgang.
Puo: Kwala dipolelo mo pakaphething.
Morago o di kwale ka pakatlang.
Fetolela dipudula go puokaeding o dirisa puokaeding o dirisa diphegelwanatlhano.
Dirisa dibonwa: Leba ditshwantsho tsa ditlou di nwa metsi. Tlhalosetsa tsala se o se boneng.

41 Serapa sa Ditlou sa Addo 86

Go buisa & tlhaloganya: (tsenyo ya bukanatsatsi)
Difoniki: tsw, u, i, ntl
Puo: Bapisa pakaphethi le pakajaanong ya madiri.

42 Go gongwe ka ga Serapa sa Ditlou sa Addo 88

Go bua: diragatsa kgang.
Puo: Bapisa dikarolo tsa dipolelo go bopa dipolelopate ka "fa – morago".
Go kwala: Kwala se o tlileng go se dira mo bekeng eno mo bukanatsatsing. (Pakatlang)
Go buisa: Buisa bukanatsatsi ya tsala ya gago.

43 Gold Reef City 90

Go buisa & tlhaloganya: Buisa posokarata mme o arabe dipotso.
Difoniki Batla mme o sekele mafoke a medumo eno mo posokarateng tsh, tsh, nts, oe
Puo: Tsenya ng kgotsa ana kgotsa nyana gore di bape le setshwantsho se se nepagetseng.

44 Boithabiso kwa Gold Reef City 92

Puo: golaganya dipolelo o dirisa magokanyi – jalo, gonnie le le fa.
Puo: Tlhophya le go sekela letlhoso go dira gore polelo e kgatlhise.
Go kwala: Tlhalosa motho kgotsa lefelo le o le ratang o dirisa matthalosi.
Go kwala: Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Tlhalosa loeto ka bese.



45 Mo tseleng ya go boela gae 94

Go buisa & tlhaloganya: kanelo
Puo: Dirisa mafoke a a tlhalosang
Difoniki: en, kh, otl, tsh, no

46 Ka ga loeto lwa rona 96

Go bua: bua le tsala ya gago ka ga mefuta e le mebedi ya dipalangwa
Feleletsa dipolelo a go bapisa dikarolo di le pedi.
Go kwala: Thala setshwantsho o be o kwale tlhaloso.
Itumele: Bapisa ditshwantsho tseno go phologolo e e nepagetseng.

47 Tlaya re kwale kgang 98

Go bua: Dirisa dikaedipono go fopholetsa gore kgang e ka ga eng
Go buisa: Go buisa go go arolelanelwang (kanelo)
Thutiso ya tekathhaloganyo
Sypa dintlhakgolo mo go se se buisitsweng
Difoniki: Iwa, ao, tse, ama, nts
Puo: Sekela ditumatshwana tse di nepagetseng.

48 Re kwala ka ga se re se boneng 100

Go kwala: Polanla kgang e e nang le tshimologo, mmele le bokhutlo.
Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.
Kgang e tshwanetse go nna le tshimologo, mmele le bokhutlo.





A re buiseng

Kapabophirima

Etela Thabatafole. Tthatlogela kwa godimo ga thaba ka koloi ya kheibole. Itirele pikiniki mo godimo ga thaba.

Lebelela maruarura, didolofini le ditlhapi kwa akhwariamong.



KwaZulu Natal

Fa o tla kwa uShaka Marine o ka kgona go bona didolofini di tshameka kgwele ya dinao le diphenkwini di bina. Bona disili di tshegetsa dibolo ka dinko tsa tsona. Fa o le segatlhamelamasisi, o ka nna wa thuma le maruarua.




Mpumalanga

Nna nakonyana kwa Serapeng sa Bosetshaba sa Kruger. Setlhano se Segolo (the Big Five) se nna mo Serapeng se. Bona ditau, dinkwe, ditlou, ditshukudu le dinare mme o je dijotshegare tsa gago tsa pikiniki mo lefelong le le babalesegileng kgakala le diphologolo tse di tlhaga.



Gauteng

Ithabise kwa Gold Reef City. Tsena mo moepong wa gauta mme o palame sepomporomai sa leotwana. Bona Soccer City.



Limpopo

Etela sekgwaa sa pula. O tlaa bona dimela tse dikgolo le ditlhare tse dileele go gaisa.

O se ka wa lebala go tla ka sutu ya pula le mokgele wa gago.



Foreisetata

Etela Serapa sa Sandfontein. O tlaa bona ditshukudu, dinare, dithutlwa le dinoko.

Gape o ka nna wa thuma mo letamong le legolo.



Bokonebophirima

Tlaya kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesburg. Palama tlou. Lebelela dithutlwa, dipitse tse ditilodi le ditau. Tsaya ditshwantsho tsa diphologolo.



Kapabokone

Tlaya kwa Kimberley, mme o bone mosima o mogolo go gaisa mo lefatsheng.

O ka ja dijotshegare tsa gago kwa lefelong la pikiniki gaufi le Mosimamogolo.



Kapabotlhaba

Serapa sa Ditlou sa Addo se na le ditlou tse dintsi. Leka go di bona tsotlhe. Kwa lebopong le le gaufi o ka nna wa bona le ruarua le le legolo le lesweu tota!





Pakatlang



A re kwaleng

Buisa papetlana mme morago o arabe dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakagolo mme o e khutlse ka khutlo.

Ke leeto lefe le o ka le ratang thata? Goreng?

Batho ba tlaa bona eng kwa Kapabophirima?

Ba tlaa

Ba tlaa bona eng kwa Kwazulu Natala?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhametseng mo bukeng ya gago.

phologolo	ditlou	thutlwā	kheibole	dikgolo
phiri	tlaya	thuma	khutlo	kgona
pholo	tlā	thaba	khutlisa	kgora



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a nang le modumo f.



Feela

fisa

ntsho

folaga

mafura

senepe

segwagwa

fola

fula

telele

founu

boteng

Re tshwanetse go ya kae?




A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga kwa o ratang go ya teng.
O batla go bona eng kwa teng.



A re direng

Thala setshwantsho mo sekipeng go
bontsha se o tlaa se bonang. Tshwaya
porofense e o tlaa yang kwa go yona
mo mmepeng.



A re kwaleng

Tsenya diphegelwana mo dipolelong tse. Bolelela tsala ya gago gore
ke dilo di le kae mo lenaneong lengwe le lengwe.

Phegelwana

O ka bona ditau ditlou dinare le dithutlwā.

O ka ja nama merogo senkgwe le bebetsididi.

O ka bona didolofini diphenkwini maruarua le leruarua le legolo le lesweu.



Ke batla go ya kwa
godimo ga thaba.

Dirisa ditsejwana go bontsha gore bana ba
ba reng.

A re kwaleng



Jabu a re “
_____”

Letlha:



Ke batla go bona
Setlhano se Segolo.

Amo a re "

Ati a re "

Ga ke batle

go bona mosimamogolo.



A ke ka ya kwa
godimo ga thaba ka
koloi ya kheibole?

Lebo a re "



Botsa ditsala di le 10 gore di ka rata go ya kwa kae. Botsa, "A o ka rata go ya kwa Thabatafole? A o ka rata go ya kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo?" Tshasa boloko nako nngwe le nngwe fa ba re, "Ee". Simolola kwa tlase ga lenaneo. Lenaneo la gago le tla lebega jaana:

Thabatafole	Serapeng sa Dipologolo sa Sandfontein	Gold Reef City	Shaka Marine	Serapeng sa Bosethaba sa Kruger	Mosimamogolo	Sekgwya sa Pula	Serapeng sa Dipologolo sa Planneberg	Serapeng sa Ditlou sa Addo
-------------	---------------------------------------	----------------	--------------	---------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------------

Thabatafole	Serapeng sa Dipologolo sa Sandfontein	Gold Reef City	Shaka Marine	Serapeng sa Bosethaba sa Kruger	Mosimamogolo	Sekgwya sa Pula	Serapeng sa Dipologolo sa Planneberg	Serapeng sa Ditlou sa Addo



Thabatafole



A re bueng

Lebelela athikele ya lokwalodikgang mme o bue gore o bona eng?

Buisa se bana ba se kwadileng.

A re buiseng



Dikgankgolo

tsa

sekolo



Sekolo se ya godimo le tlase

16 Seetebosigo 2015

Mongwe le mongwe o ne a itumetse kwa Thabatafole. Go ne go le tsididi mo godimo ga thaba ka jalo re ne ra apara dibaki le dihutshe. Monna wa mosiami o ne a re thusa go tsenya setulo sa maotwana sa ga Lebo mo koloing ya kheibole. O ne a sa kgone go palama ditepisi. Fa re tlhatlogela kwa godimo ga thaba re ne ra bona dipela tse dinnye. Di ne di lebegajaaka dipeba tse di nonneng. Koloi ya kheibole e tsere metsotso e le metlhano go tlhatlogela kwa godimo ga thaba. Mowa o ne o le tsididi. Fa re goroga kwa godimo re ne ra tsaya



ditshwantsho. Thaba e ne e le sephara mo godimo. E tshwana le tafole.

Fa re ntse re le kwa godimo ga thaba Ati a wa mme a thinyega lengole. O ne a sa gobala thata.

Fa re sena go boela kwa tlase, re ne ra ya kwa Alkhwariamong ya Mawatlemabedi (Two Oceans Aquarium). Re ne ra bona ditlhapi, maruarua le dikhudu tsa lewatle.



Jaanong araba dipotse tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e khutlise ka khutlo.



Go ba tsere sebaka se se kanakang go ya kwa setlhhoeng sa thaba?

Ke goreng ba ne ba apere dijase le dihutshe tse di bothitho?

Gonne

Ke goreng e bidiwa Thabatafole?

Gonne

Go diragetse eng ka ga Ati?

A o akanya gore setlhogo sa athikele se siame? Goreng?



Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



thin_yega

dipela

ditlhapi

lengole

nyema

ditepisi

tlhapa

ngatana

nyorwa

palama

tlhontse

ngoka



Ke mafoko afe mo lenaneong a a sa dumeng jaaka mafoko a a mo lebokosong la ntsha?



pitse	setlhabi	pitsa	tlhatlhoba	bitsa	hema
ngatana	leitlho	batana	ngamola	ngala	letana
nyera	legong	nyora	nyeleta	nyema	nyenya
mokoro	mokwatla	mokima	korotla	kolota	sekoro

Go kwala lokwalodikgang



A re kwaleng

Thalela mafoko a a nyenye fadit sweng mo dipolelong tse. Re go file sekao.

Mafoko a a re bolelelang bonnye jwa maina go le gantsi a gokelelwa setlhongwa – ana kgotsa – nyana. Fa ditlhongwa tse di gokelelwa mo maineng re bua ka nyenye fatso.

Bana ba bone ditawana mo thabeng.

Ba ne ba tshameka ka matlapana.

Monna o ne a tsenya setulonyana sa gagwe mo koloing ya kheibole.

Ke ne ke na le penenyan a mo kgetsanang ya me.



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko otlhe a a mo pakapheting.

Thala mola go golaganya mafoko a pakajaanong le mafoko a pakapheti.



taboga

tsamaya

kwala

ikhutsa

bina

opela

bua

tshameka

bogela

leletsa

leleditse

binile

tabogile

tshamekile

ikhuditse

opetse

tsamaile

bogetse

buile

kwadile

Jaanong kwala dipolelo tse, o simolola ka maabane.

Ke a tshameka.

Maabane ke

Ke a tsamaya.

Maabane ke

Ke a bua.

Maabane ke

Ba bogela thelebišene.

Maabane ba



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga lokwalodikgang lwa tlelase lo lo mo tsebeng e e fetileng. Bua ka ga dikgang tsa gago go tswa kwa gae go fitlha kwa sekolong. Bua ka ga dikgang tse o tlao di bayang mo lokwalodikgannya lwa gago.



Kwala dikakanyo dingwe.



A re kwaleng

Go diragetse eng?

Se diragetse leng?



Se diragetse kwa kae?

Ke goreng se ne se kgatlhisa?



Boithabiso

Kwala kgang ya gago mo phatlheng e e fa tlase. Thala setshwantsho ka ga kgang ya gago.



Leina la lokwalodikgang

Letlha

Setlhogo sa kgang


Kwala dikgang tsa gago fa.

Thala setshwantsho fa.






Teacher:
Sign:

Date:




Etela akhwariamo

Tlaya go bona legae le legolo la ditlhapi. Re na le diketekete tsa ditlhapi mo lefelong le le lengwe. Bona dioketopase, tlhapi ya naledi, dikhudu tsa lewatle le maruarua. Tshega le disili le didolofini. Tlaya ka nako ya dijotshegare mme o bogele leruarua le ja.



Go bulwa ka ura ya borobongwe
Go tswalwa ka ura ya botlhano



Bagodi ke RIO
Bana ba sekolo ga ba duele.
Ba ka eta mahala.

Letlha:



A re kwaleng

Jaanong araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e khutlise ka khutlo.



Ke eng se o ka se bonang mo akhwariamong?

Akhwariamo e bula ka nako mang?

E tswalelwaa ka nako mang?

Bagodi ba duela bokae go tsena?

Bana ba duela bokae go tsena mo akhwariamong?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.

tshega	dolofini	bana
dijotshegare	founu	batla
tshela	lefelo	bogela

Mafoko a
tlwaelo

fitlhets
bontsi
tshwara

mong	tafole
leng	mmabole
mang	fole



TEACHER: Sign

Date




A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga phousetara e e mo tsebeng ya masomeasupa robedi.

Phousetara e e re bolelela eng?

Ke mang yo o akanyang gore a ka kgatlhegela go buisa phousetara? Bana kgotsa bagodi? Goreng?
O bone diphousetara dife tse dingwe? Ke tshedimosetso efe e nngwe e re ka e fithelang mo
diphousetareng?



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko a a tlhalosang mo polelong nngwe le nngwe.

O diretswe ya ntsha.

Matlhaodi


Tlhapi e **nnye** e tshabile.

Leruarua le legolo la meno a a bogale le ne la re šeba.

Tlhapi e e tsikinyegang e fetile.

Dolofini e e relelang e tloletse kwa ntla ga metsi.

Disili tse di bosilo di tshegeditse dibolo mo dinkong tsa
tsona tse dileele.



Jaanong kwala tlhaloso ya gago. Bua gore o lebega jang. A o moleele
kgotsa o mokhutshwane? A o mogolo kgotsa o monnye?

A re kwaleng







Boithabiso

Ntšwa e e latlhegile. Bua le tsala ya gago ka ga gore ntšwa e e lebega jang.
 Dira phousetara e e tlhalosang ntšwa gore batho ba tle ba kgone go e batla.
 Bua gore e ntse jang, e ikutlwajang le gore e dira medumo e e ntseng jang.
 Naya leina la ntšwa. Bua gore ba bitse leina lefe fa ba bona ntšwa.

NTŠWA E E LATLHEGILENG

E ntse jang.

E ikutlwajang.

Leina la yona.

Fa o ka bona ntšwa e, tsweetswee leletsa
 (Tlatsa leina la gago)

Nomore ya mogala wa me ke.

Fa o ka bona ntšwa ya me, o ka e tlisa kwa atereseng e.
 (Tlatsa aterese ya gago)

Teacher:
Sign:

Date:




A re bueng

Lebelela setshwantsho sa mogasi wa dikgang mme o bue ka ga dikgang tse o akanyang gore o tlaa di bega.



A re buiseng

Tse ke dikgang tse di tswang kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesberg. DIKGANG Labobedi I6 Seetebosigo.



Maabane setlhophha sa bana ba sekolo se ne sa goroga kwa Serapeng sa Diphologolo sa Pilanesberg ba palame bese. Ba ne ba tlide go bona ditlou le ditshukudu le diphologolo tse dingwe tse di **tlhaga**. Bana ba bone ditlou di **Iwa** ka **dinaka** tsa tsona.

Fa Jimi Matso a ntse a **bogetse** ditlou di nwa, a bona segwagwa se sennyse se se botala jwa tlhaga. A leka go se **tshwara** mme a relela a bo a ngapega mo letsogong.

Morutabana a mo tseela kwa tleliniking. Jimi a fitlhela segwagwa se sennyse se se botala jwa tlhaga mo kgwatlheng ya gagwe.



A re kwaleng

Buisa lokwalodikgang. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e khutlise ka khutlo.



Bana ba ne ba ile kwa Serapeng sa Pilanesberg ka letlha lefe?

Tlhalosa tatelano ya ditiragalo tse go fitlha Jim a ya kwa bookelong.

La ntlhao



Morago a

La bofelo a



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



tlhaga	tshwara	lwa	ditlou	dikgang
tlhaba	setshwantsho	lwala	founa	kgona
tlhatswa	tshwenya	bolwetse	souta	kgopa



A re kwaleng

Sekeletsa mafoko otlhe a a mo pakapheting. Thala mola go golaganya mafoko a a mo pakapheting le a a mo pakajaanong.

fitlhetse

lekile

reletse

bone

lebeletse

gorogile

bogetse

tsere

tsaya

fitlhela

goroga

bogela

leka

relela

bona

lebelela

40 Re tswa Pilanesberg re ya gae



A re direng

Itirele dikgang ka ga se se diragetseng
mabane. Dira jaaka e kete ke wena
mme gadikgang wa thelebišene, mme o begele
mongwe le mongwe dikgang.



A re kwaleng

Fetolela dipolelo mo pakapheting.
Morago o di fetolele mo pakatlang.

Dipaka

Ke ya kwa sekolong.

Maabane ke ile

Ka moso ke tlaa

O tsaya melemo ya gagwe.

Maabane

Ka moso

Re bogela thelebišene.

Maabane

Ka moso



A re kwaleng

Dirisa ditsejwana go bontsha gore ba reng.



Ke itumetse.

Amo o rile "



Letlha:

Prousebui



Re ya kwa beseng

Ati o rile "

"

Jabu o rile "

Ba gorogile thari
mo sekolong.



"

"

O tsala ya me ya
botlhokwa.

Bongi o rile "

"

"



Boithabiso

Lebelela setshwantsho se sa tlou e nwa metsi.
Tlhalosetsa tsala ya gago gore o bona eng.

Tlou e nwa metsi jang?

La ntlhha e gogela metsi mo selopong sa yona.

Morago e tsenya selopo sa yona mo molomong wa yona.

La bofelo e pompela metsi mo molomong wa yona.



Teacher:
Sign:

Date:

TEACHER: Sign

Date

Serapa sa Ditlou sa Addo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Buisa bukatsatsi ya ga Ati ka ga loeto lwa go ya kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo.

Dumela Bukatsatsi

14 Motsheganong 2015

Gompieno e ne e le letsatsi le le kgethegileng mo go nna.
E ne e le letsatsi la borobongwe la botsalo jwa me mme
morutabana wa me o ne a re isa kwa Serapeng sa Ditlou sa
Addo! Ke ne ke itumetse le ditsala tsa me, Jabu le Amo.

Re bone ditlou tse dintsi. Gape go ne go na le tlowna. E ne
e le ntlenyana. Fa re ema gore re je, ka rola ditlhako tsa me
gonne ke ne ke šwa. Kgabo e e bosilo ya tla mme ya utswa
setlhako se sengwe sa me. Ke ne ka boela gae ka setlhako se
le sengwe. Ke ne ke itumetse fa ke goroga kwa gae gonne ke
ne ka kgona go ja kuku ya me ya letsatsi la botsalo.

Ati





A re kwaleng

Buisa bukatsatsi. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo** mme o e khutlise ka **khutlo**.

Bana ba ne ba le kwa kae?

Ba ne ba le kwa

Ati o ne a latlhelogelwa ke eng kwa serapeng?

O latlhelogetswe ke

Se mo latlhelogetse jang? Ke mang yo o se tsereng?

Go diragetse eng ka ga lenaka la tlou?

Mongwe o utswitse

Ke goreng Ati a ne a itumeletse go goroga kwa gae?

O ne a itumeletse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.



utswitse	kuku	bosilo	ntlenyana
utswa	buka	lesilo	ntlole
butswa	tuku	setilo	montle

Mafoko a
tlwaelo
rola
manaka
ya



A re kwaleng

Thala mola go golaganya mafoko a a mo pakapheting le a a mo pakajaanong.

tlile	lebeletse	utswitse	jele	tsere	eme	ile	bone
ja	tsaya	bona	lebelela	ema	tlaya	utswa	ya



**A re direng**

Etsisa gore Ati o diragaletswe ke eng kwa Serapeng sa Ditlou sa Addo. Letla mongwe wa ditsala tsa gago gore a itire kgabo.

**A re kwaleng**

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a nepagetseng a a mo lebokosong le le botala jwa tlhaga go bopa polelo.

Fa o tlogela ditlhako tsa gago kwa nokeng

o tlaa šwa.

Fa o dira tirogae ya gago

o tlaa tsena kwa sekolong ka nako.

Fa o robala ka pele

kgabo e tlaa di utswa.

Fa o tshameka ka molelo

morutabana o tlaa go itumelela.

**A re kwaleng**

Kwala se o tlaa bong o se dira beke e. Fetola dibuka le tsala ya gago go bona gore a go na le malatsi a mo go ona le dirang dilo tse di tshwanang.

**BUKA Tsatsi**

Leina la me	Kgwedi	
Letlha	Letsatsi	Se ke tlaa se dirang



Boithabiso

Tshola bukatsatsi sebaka sa malatsi a le mane. Kwala ka ga maemo a bosa le dikgang tse dingwe. Simolola go kwala ka ga dintlhha tsa gompieno. Kwala ka ga tsa ka moso le tsa letsatsi le le latelang go fitlhha o fetsa bukatsatsi ya gago.

Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha



Bukatsatsi e e rategang

Letlha




Teacher:
Sign:
Date:



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



Dumi

16 Seetebosigo 2015

Ke akantse gore o ka rata go amogela posekarata e. Ke ntse ke e tshotse fa re sale re boa go tswa kwa Gold Reef City kwa Johannesburg.

Re kgweeditse kwa Johannesburg o o tletseng mosi le mebila e ne e tlhanasela e bile go le mesimana mo ditseleng.

Re ne ra bona Soccer City. Ke setediamo se segolo thata.

Se kgona go tshola batho ba ka nna 90 000 ka jalo bontsi jwa batho ba kgona go bogela kgwele ya dinao le rakebii kwa teng.

Kwa Gold Reef City re ne ra tsena mo moepong o o lefifi thata o o boteng. Go ne go le lefifi mo ke neng ka tshwanelo go dirisa totshe go bona. Morago ga moo re ne ra palama sepomporomai sa leotswana. Ke ne ka goeletsa gonne se ne dikologa ka bonako thata.

O ka re o ka tla le rona letsatsi lengwe.

Ntsalao



Dumi Makhanya

Stand I2 Steve Biko Rd

Soweto

South Africa

3219





A re kwaleng

Buisa posekarata. Araba dipotso tse.
Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka **tlhakakgolo**
mme o e khutlise ka **khutlo**.

Bongi o kwalela mang?

Bongi o ne a ya kwa kae?

Ke dilo dife tse pedi tse Bongi a di boneng?

Go ne go ntse jang mo moepong?

Bongi o kwadile posekarata leng?

A o ne a itumetse? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.



akantse	goeletsä	totšhe	tshotse
ntse	boeletsä	tšhomí	tshuba
dintsi	poeletso	tšhotlhá	tshega



A re kwaleng

Tsenya ts kgotsa olo kgotsa ana kgotsa tlh mo mafokong a gore a golagane le setshwantsho se se nepagetseng.



goeles a

ela

sek

nok

le aka

Boithabiso kwa Gold Reef City



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a nepagetseg a a mo lebokosong le le botalajwa tlhaga go bopa polelo.



Ke ne ka goeletsa gonne

Go ne go le lefifi thata ka jalo

Pula e ne e na mme

re ne ra dirisa totshe.

go ne go se tsididi.

sepomporomai sa leotwana se ne se le lebelo thata.



A re kwaleng

Buisa posekarata mme morago o feleletse dipolelo tse.
Dirisa mafoko a go go thusa.

segolo

segolo
thata

sentle
thata

lefifi

boteng

Soccer City ke lebala la metshameko se _____.

Re ne ra palama sepomporomai sa leotwana se _____.

Morago re ne ra tsena mo moepong o o _____.



A re kwaleng

Tlhophia mme o sekeletse lefoko le le pinki kgotsa le le botalajwa legodimo go natefisa polelo. Mafoko a a dirisitswe go tlhalosa batho kgotsa dilo.



Morutabana yo o molemo/bosula o buile le mosetsana yo o tshwenyang/botlhale.

Koloi e kgolo/nnye e ne e tsamaya mo mmileng o o didimetseng/tlhanaselang.

Monna yo mosesane/o nonneng o tebisitse kolobe e nnye/kgolo.

Mosetsana yo montle/maswe o tsene mo ntlong e e maswe/phepa.

Tshingwana e ntle/maswe e tletse dimela tse di suleng/tshelang.

Letlha:



A re kwaleng


Jaanong kwala dipolelo tsa gago tse di tlhalosang
motho kgotsa selo.

Handwriting practice lines for the sentence: Jaanong kwala dipolelo tsa gago tse di tlhalosang motho kgotsa selo.



Boithabiso

Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Ba bolelele se o
se boneng mo leetong la bese le o neng o le tsere.



Handwriting practice lines for the sentence: Kwalela ditsala tsa gago di le 2 diposekarata. Ba bolelele se o se boneng mo leetong la bese le o neng o le tsere.



Mo tseleng ya go boela gae



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

A re buiseng




Rotlhe re ne ra boela kwa gae.


Setlhophha sa ga Jabu se ne sa boa ka terena. E ne e le terena e telele. Terena e ne e tsamaya ka **iketlo** mo tsela e kobegang teng, mme fa e kgokologa mo dithabeng e tsamaya ka **bonako**. Terena e ne ya re robatsa rotlhe.



Setlhophha sa ga Bongi se ile gae ka Gauterena. Mme Zita o ne a kgweetsa terena. E ne e le terena e **khutshwane** e tshetlha. E ne e tsamaya ka bonako go **gaisa** terena e nngwe. Bongi o ne a re o ne a itumetse thata mo terena e bile e kete o tsamaiwa ke dilo mo dimpeng.



Setlhophha sa ga Ati se boile ka bese e e serolwana. Tsela e ne e tletse mesimanyana mme bese e tsamaya e tshikinyega. Nako nngwe e ne e **tshikinyega** thata, mme nako nngwe e ne e tshikinyega go le gonne. Rotlhe re ne re **tshogile** fa re fologa.



Bangwe ba rona ba boetse kwa sekolong ka kariki ya **ditonki**. Kariki e ne e le bohibidu bo bo phatsimang. E ne e le bonya mme e lela **ditshipi** fa e tsamaya. Re ne re itumeletse go bona malomo a mantle le ditlhare tse ditala fa kariki e ntse e tsamaya ka **iketlo** e ya gae.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso tse.

Sepalangwa	Se ne se lebega jang?	Se ne se tsamaya jang?	Bana ba ne ba ikutlwajang?
	Sekhutshwane le tshetlha	Lebelo thata	



Tiriso ya mafoko

Tlhaola mafoko a go ya ka matorokisi a a nepagetseng, morago o dirise mafoko a 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukeng ya gago ya dithutiso.



senotlolo

senola

bokurukuru

borametlo

khukhu

tshenekegi

minola

borukhu

sekjurumelo

otlolola

noga

noka

tshematshema

sennanne


tshekelelsa





A re bueng

Bua le tsala ya gago ka
ga mekgwa e mebedi e ya
dipalangwa. Di dira eng se se
tshwanang? Di farologana jang?



A re kwaleng

Terena e telele

Terena ya Gauteng e
khutshwane e tshetlhha

Kariki ya ditonki e khibidu

Bese e e serolwana



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo lebokosong le le pinki le mafoko a a
nepagetseng a a mo lebokosong le le botala jwa tlhaga go bopa polelo.



e ne e tshikinyega mo tseleng e e
mesimanyana.

e ne e lela ditshipi fa e tsamaya.

e ne e taboga ka lebelo le le kwa godimo.

e ne e tsamaya ka iketlo mo ditseleng tse
di sekamang.

Thala setshwantsho sa phologolo kgotsa sa mokgwa mongwe wa
dipalangwa. Kwala dipolelo di le 2 go e tlhalosa kana go o tlhalosa.



Boithabiso

Dilo tse ke tsa eng? Bua gore di tshwana le eng, mme morago o golaganye lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.



nkwe



tlou



tau



thutlwā



tshukudu



pitse e tilodi

dolofini

oketophase

tlhapi

pela

phenkwini

sili




Teacher: Sign:
Date:

Tlaya re kwale kgang



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




A re buiseng



Matseno

Ke ne ka ema kwa nokeng mme ka bogela ditlou di nwa metsi.

Ditlou tse pedi di ne di **Iwa** ka dilopo.




Mmele

Ka bonako ke ne ka bona segwagwa se sennye sa botala jwa tlhaga. Ke ne ka swetsa go koba segwagwa.

Fa ke ntse ke **tebisitse segwagwa** ka relela mme ka wela mo **mosimeng**.


Ke ne ka ngapega mo letsogong mme la simolola go tswa madi.



Bokhutlo

Morutabana o ne a tshwanelo go ntseela kwa ngakeng.


Ngaka e ne ya **roka** lengapo la me mme a ntlhaba ka **lemao**.





A re kwaleng

Buisa kgang. Araba dipotso tse. Gakologelwa go simolola polelo nngwe le nngwe ka tlhakakgolo mme o e khutlse ka khutlo.




Jimi o ne a dira eng mo matsenong a kgang?

Jimi o ne a ikgobatsa jang?

Ngaka e ne ya dira Jimi eng?

O akanya gore Jimi o ne a ikutlwajang kwa ngakeng?



Setlhogo se sentle sa kgang e ke sefe?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

lwa	lemao	tebisitse	gama	ntse
balwa	mokao	khutlisitse	nama	ntseela
salwa	bolao	meditse	kama	ntsosa



A re kwaleng

Sekeletsa se re se jang.

nama

nama



Sekeletsa se e leng mmala.

tala

tlala



Sekeletsa se re sa kgoneng go se ja.

poti

photi

48 Re kwala ka ga se re se boneng



A re bueng

Bua ka ga dikgang tsa gago. Bolelela ditsala tsa
gago ka ga dikgang dingwe go tswa kwa gaeno.
Bua ka ga kgang e o ka e kwalang.



O ya go kwala ka ga eng mo matsenong?
O ya go kwala ka ga eng mo mmeleng?
O ya go khutlisa kgang ya gago jang?



A re kwaleng

Matseno

Mmele

Bokhutlo



A re kwaleng


Simolola go kwala kgang ya gago fa. E buise, o e baakanye, mme o e kwale
mo bukeng ya gago.



Boithabiso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina
la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo
sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mme e nne le matseno, mmele le bokhutlo.





Thala setshwantsho fa.



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?



O nna kwa kae?

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

8

1

5

4

Tswelela ka kgang yá gago fa le mo tsabeng yá gago fa.



Kwala mmele wa kgang yá gago fa le mo tsabeng yá 5.

Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7

3

9

Tswelela ka kgang ya gago fa.



Kwala goré go diragdla enq kwa bokhutlongjwa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

49 Tau le peba 104

Go buisa & tlhaloganya (kanelo)
 Go kwala: Tekatlhaloganyo ya dipotso tsa ikgethelo
 Go bua: Kgaola diphapete tsa menwana mme o bolele kgang ya tau le legotlo.

50 Tau e kgolo le peba e nnye 106

Puo: Fetolela dipudula tsa puo go nna puokaedi
 Difoniki: nya, a, etsa, ng, ana.
 Puo: Malatodi
 Puo: Matshwao a puo
 Go kwala: Kwalela mongwe yo o go thusitseng karata ya tebogo.

51 Mmutla le Khudu 108

Go buisa & tlhaloganya (kanelo)
 Puo: kwala dipolelo go bontsha bokao jo jo farologaneng jwa ditumatshwana.

52 Lotso Iwa Diphologolo 110

Go bua: Bua ka dithamalakwane tse di neetsweng
 Go kwala: Kwala dipolelo go bontsha se se diragetseng kwa tshimologong, mo mmeleng le kwa bokhutlong mo kgannyeng e e ka ga mmutla le khudu.
 Puo: Kwala dipharologanyo ka bottalo
 Tirwana ya o itumela (motshameko ka boto)

53 Letsatsi le phefo 112

Go buisa & tlhaloganya: (Kanelo)
 Difoniki: opo, oka, tsa, ua, aya

54 Kgaisano e kgolo 114

Go bua: Diragatsa terama ka kgang ya ga letsatsi le phefo. Go ne go tla diragalang fa kgang e ne e tsenyeletsa phefo le pula.
 Puo: Sekela madiri.

Go kwala: Kwala polelo ka ga dingwe le dingwe tsa ditshwantsho. (pakatsweledi)
 Tlhalosa ditshwantsho tse di bontshang dikgato tsa ngwedi.
 Thala ngwedi ka Mosupologo mongwe le mongwe mo kgwedding eno mme o tlhalose gore e mo kqatong efe.

55 Bongi o palama baesekele 116

Go buisa & tlhaloganya: (kanelo)
 Difoniki: ome, ng, ntle, etsa

56 Leeto la ga Ati la baesekele 118

Go bua: Itirele terama ka ga kgang.
 Puo: Bapisa matthalosi le maina.
 Puo: Kwala dipolelo gape mo pakaphething o simolole ka Maabane.
 Puo: Tsena tlogelo ('') bontsha tlhagisa beng.
 Tlhagisopono: Buisa se Bongi le Ann ba se buileng mme morago o tsenye nomoro e e nepagetseng mo lifelong lengwe le lengwe mo mmepeng. (Kaetso le tlhagiso ka kerafo)

57 Bongi o phefafatsa tikologo 120

Go buisa & tlhaloganya: (kanelo le phosetara)
 Difoniki: Swe, elo, ph, th
 Puo: Matthalosi

58 Letsema la go phefafatsa 122

Go bua: Tlotla gore o ka phefafatsa sekolo sag ago jang.
 Go kwala: Kwala temana e e ka ga sekolo sag ago.
 Puo: Tlatsa matthalosi a a seyong. Tsena tlogelo ("") "lefoko ya me" morago ga leina go bontsha beng.
 Go kwala: Dira phosetara o laletsa bana go tla go thusa go phefafatsa sekolo.

59 Go kodumela mo lewatleng 124

Go buisa & tlhaloganya : (kanelo)

60 Ka fa tlase ga lewatle 126

Go bua: Tsaya karolo mo kgannyeng.
 Dirang ka mafoko: ate, ntle, oga, ng
 Go kwala: Feleletsa kgang ...
 Go bua: Kaela mo mafokong a a neetsweng mme o bolelele tsala ya gago gore goreng selwana sengwe le sengwe se le bothokwa.

**61 Lefatshe la ditshoswane 128**

Go buisa & tlhaloganya: (sekwalwa sa tshedimosetso)
 Foniki: Kgaoganya mafoko go ya ka dinoko.
 Difoniki: I e e didimetseng.

62 Tse dingwe gape ka ga ditshoswane 130

Tlhalosa setshwantsho
 Puo: Kwala dipolelo gape mo pakaphething di simolole ka Maabane
 Dirang ka mafoko: Sekela ditumatshwana.
 Puo: Tlatsa a or aa
 Itumele: Thala ditshwantsho ho bontsha maikutlo, boitumelo, khutsafalo, utlwile botlhoko le makalo.

63 Ka ga go buisa 132

Go buisa: Bua ka ga tlhamane
 Dirang ka mafoko: Kgaoganya mafoko go ya ka medumo.

64 A re kwaleng kgang 134

Go bua: Bua ka ga badiragatsi mo kgannyeng. Bua gore ke eng se o se ratileng go feta mo kgannyeng.
 Go kwala: Kwala buka ya kgang o dirisa thempoleite e e kgaotsweng.

Thanodi ya me 137




A re bueng

Nkokoagwe Amo o tlotla naane ya gagwe e a e ratang. Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o akanya eng ka ga naane e.



A re buiseng



Tau e kgolo le peba e nnye

Letsatsi lengwe peba e nnye e ne ya tsosa tau mo borokong. Tau e ne ya rora mme ya re, "Ke tsositswe ke peba e nnye. Ke tla fitlhola ka yona."

Tau ya thaisa mogatla wa peba ka leroo la yona le legolo. "Nyaa tlhe, Rre Tau," ga tsunya peba. Tsheetswe, o se ka wa nja. Ke pebanyana fela.

"O bua nnete", ga rora tau. "O monnye thata go ka tlatsa mpanyana ya me."

"Ke a leboga, Rre Tau," ga tsunya peba. "Ke tla go thusa ka lengwe la malatsi."

"Ha ha ha!" ga rora tau e kgolo. "Pebanyana e nnye e e tshwanang le wena jaana e ka thusa tau e e maatla jaaka nna jang? Ke kgosi ya diphologolo tsotlhhe. Ke ka kgonka go ithusa ka bonna."

Ya re letsatsi lengwe tau e ntse e tsamayatsamaya, ya wela mo seraing sa motsomi. "Thusa!" ya goeletsa. "Ga ke kgone go tswa mo seraing."

Pebanya e nnye ya utlwa tau. Ya tabogela kwa seraing mme ya re, "Ke tla go thusa!"

"O monnye thata go ka nthusa," Tau ya rora.

Pebanya e nnye ya simolola go nathoganya serai manathwana.

Ka bonako tau ya tswa mo seraing. Ya nyenya mme ya re, "O ka tswa o le peba e nnye mme o thuso e kgolo thata."





Are kwaleng

Buisa naane mme o tlhophe
karabo e e nepagetseng.

Naane e bontsha eng?

- | | |
|---|---|
| A | Go bonolo go tsietsa tau. |
| B | Ga go tlhokege gore o nne mogolo go ka thusa. |

Ke goreng tau e ne e goeletsa?

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A | E ne e batla gore mongwe a e thuse. |
| B | E ne e batla gore peba e tsamaye. |

Tau e ne ya akanya eng fa e bona peba?

- | | |
|---|--|
| A | E ne ya akanya gore peba ga e itse gore e ka e thusa jang. |
| B | E ne ya akanya gore peba e nnye thata go ka e thusa. |

Jaanong kwala karabo ya gago ya potso e:

Re ka ithuta eng go tswa mo naaneng e?

Mafoko a
tlwaelo
siame
serai
bonna




Boithabiso

Sega mempopo e, e beye
mo menwaneng ya gago
mme o e dirise go tlolola
naane ya ga Tau le Peba.



O tlala fitlhela tse di segilweng kwa
morago ga buka.



Tau e kgolo le peba e nnye



A re kwaleng

Kwala se tau le peba di se buileng. Dirisa ditsejwana.



Tsweetswee, o se
ka wa njá, rre Tau.
Ke tláa go thusa ka
lengwe la malatsi.

Peba e rile,

“ _____ ”



Tau ya re,

“ _____ ”

O pebanyana e nnye
thata. O ka se ka
wa nthusa.



Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko mme o reetse ka moo mafoko a khutlang ka -ana, -etsa le -ing.
Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo
bukeng ya gago.

tsunya	tsamaya	boeletsa	seraing	pebanya
nyenya	tsaya	goeletsa	gaising	mpanyana



A re kwaleng

Golaganya mafoko a a mo kholomong e e kwa godimo le malatodi a
ona a a mo kholomong e e kwa tlase.



nona	kgolo	telele	itumetse	maswe
------	-------	--------	----------	-------

khutshwane	ota	montle	nnye	tlhontse
------------	-----	--------	------	----------

Letlha:



A re kwaleng

Kwala malatodi a polelo nngwe le nngwe.

E ne e le letsatsi le le mogote mme tau e nnye ya bona peba e kgolo.

Tau e potlana e ne e le bokoa mme peba e kgolokgolo e ne e le maatla.


Tau e ne e le botlhoho mme peba e ne e le boima.

Motsomi yo o siameng o ne a bay a serai sa go tshwara tau e e bosula.



Boithabiso

Kwalela mongwe yo o go thusitseng karata ya tebogo. Mo sefatlhengong sa karata kwala molaetsa o mokhutshwane. Ka mo gare ga karata, bua ka moo motho yo a go thusitseng a teng.






A re bueng

A nkokoago o go tlotlela dinaane? Jaanong re ya go buisa naane e nkokoagwe Jabu a ratang go e tlotla. Lebelela ditshwantsho tsotlhe mme o bue gore o akanya naane e bua ka ga eng.



A re buiseng



Mmutla le Khudu



Ga twe bogologolo Mmutla le Khudu ba ne ba nna mo sekgweng se se tala. Khudu e khunou e ne e tsamaya ka iketlo thata mme mmutla ona o ne o aga o e tshega. Letsatsi lengwe Mmutla wa raya Khudu wa re, "Tlaya re bone gore ke mang yo o lebelo go gaisa." Khudu ya dumela mme Mmutla wa tshegela kwa godimo. Diphologolo tsotlhe tsa tla go bogela lebelo.


Mmutla wa taboga ka lebelo mme ka bonako ke fa o setse o le kwa pele ga khudu. Wa lebelela kwa morago mme o sa kgone go bona khudu gonne e ne e le kwa morago thata.

"Khudu e bonya thata," ga akanya mmutla. "E tlaa tsaya nako e telele go tla fa. Ke ya go ikhutsa mme fa ke bona khudu a tla, ke tlaa taboga ka lebelo gore ke fenyel lebelo."

Mmutla wa kanama mme wa tshwarwa ke boroko.

Fa o ntse o robetse wa utlwa diphologolo tse dingwe di goeleditse ka boitumelo. O ne wa akanya gore o a lora. Mme ya re fa o tsoga wa lemoga gore khudu o gaufi le mola wa phenyo.





Mmutla wa taboga ka lebelo le le gaisang mme wa se ka wa kgona go tshwara khudu. Khudu a bo a setse a fentse lebelo.

Buisa naane mme o arabe dipotso. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

A re kwaleng




Ke mang yo o fentseng lebelo? Goreng?

Ke mang yo o neng a tla go bogela lebelo?

Mmutla o ne wa ikhutsa kae?

Naya naane e setlhogo se se monate.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko. A duma ka go tshwana mme a farologana ka bokao. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.

mmutla	bona	bekere	lela
rutla	kona	sekere	bela

Mafoko a
tlwaelo
gantsi
tshega
khunou
leng



Lotso Iwa Diphologolo



A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga dithamalakwane tse, mme o thale mola go golaganya thamalakwane le phologolo.



Ke kgona go tsamaya ka bonya. Ke rwala ntlo ya me gongwe le gongwe kwa ke yang. Ke mang?



Ke kgona go loma le rora. Mme gape ke monate thata. Ke mang?



Ke kgona go opela monate. Ke kgona go fofela kwa gae. Ke mang?



Ke kgona go taboga ka bonako le go tlolela kwa godimo. Okgona go ka mpalama. Ke mang?



A re kwaleng

Kwala polelo ya botlhokwa e le nngwe ka ga se se diragetseng mo matsenong, mmeleng le bokhutlong jwa naane ya Mmutla le Khudu.



Mo matsenong

Mo mmeleng

Mo bokhutlong



A re kwaleng

Kwala mafoko a ka botlalo

kgebolo	ga ke bolo
'kgomo tsele	
'pitsa tsotlhhe	
'poo tsa gagwe	



Phokotso

kgitse	
'ina	
Bá'eno	
Wá'etsho	

Dipotsos



Boithabiso

Gaisana le tsala ya gago. Dikolosa ledi. Fa e le tlhogo tsamaya dikgato tse pedi go ya kwa pele, mme fa e le mogatla boela morago ka kgato e le nngwe. Buisa se se kwadilweng mo bolokong e o wetseng mo go yona, mme o dire se e se buang.

SIMOLOLA



Opela pina.

Opa diatla tsa gago.

Bua lefoko le le simololang ka E.

Tshegetsa buka ka tlhogo ya gago.

Bua lefoko le le dumang jaaka O.



Ntsha leleme la gago.

Buisa lefoko le: tshwanetse.

Bua lefoko le le nang le medumo e 3.

Bua lefoko le le nang le medumo e 2.

Naya lelatodi la: lela.

Bua lefoko le le nang le medumo e 4.

Bua gore o batla go nna eng fa o gola.

Tswala matlho, o nyenye.

Bua lefoko le le dumang jaaka laya.

Supa kwa morago ga tlelase.

Peletela leina la gago go ya kwa morago.

FETSA



Bua letsatsi le le tl lang morago ga Labone.

Bua lefoko le le dumang jaaka itse.

Bua letlha la kajeno.

Bua letsatsi le le tl lang morago ga Mosupologo.



Bua lefoko le le nang le B.

Bua lefoko le le nang le K.

Bofolola setlhako sa gago.



Teacher:
Sign:
Date:

Letsatsi le phefo




A re bueng

E ke naane e e ratiwang ke nkokoagwe Bongi. Lebelela ditshwantsho tsotlhe mme o bue gore o akanya naane e e le ka ga eng.



A re buiseng



Letsatsi le phefo



Ga twe phefo e kile ya foka ka maatla go kgabaganya toropo. Ditlhare di ne tsa sekama mme matlhbabaphefo a tshetsherebana. Phefo e ne e le makgakga tota. Ya re, "Ke maatla go gaisa le ditlhare. Gape ke maatla go gaisa le Letsatsi tota!"

Letsatsi la tswa kwa morago ga maru mme la re, "Nnyaya, nnyaya, Phefo. Ke maatla go go gaisa."

"Tlaya re bone gore ke mang yo o maatla go gaisa," ga bua Phefo. "Ke tlaa simolola," a bua. "Bona gore ke maatla jang. Ke tlaa dira gore monna yole a apole jase ya gagwe."

Phefo e ne e budubutsa le go udubatsa fa e ntse e foka ka maatla go fitlhhelela ditlhare di sekama. Monna a kopela jase ya gagwe thata mme a re, "Ke gatsetse ruri."

Letsatsi la tswa ka fa morago ga maru mme la itshegela fela. Dilo tsotlhe tsa thutafala. "Ija," ga bua monna. "Go bothithwana jaanong." Letsatsi la phatsima Le go feta. "A metlholo!" ga bua monna.



"Ke a šwa, e re ke apole jase e ya me."

Letsatsi la nyenya gape mme la re, "Ke nna mofenyi!"



Mafoko a
tlwaelo
yole
ema
gagwe
nyenya



Araba dipotso tse. Lefoko la ntliha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Baanelwa bagolo mo naaneng e ke bomang?

Go diragetse eng fa phefo e ne e foka?

Go diragetse eng fa letsatsi le ne le phatsima?

Ke mang yo a ka fenyang fa pula e ka tsenela kgaisano? Goreng?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhahetseng mo bukeng ya gago.




toropo	foka	udubatsa	rúa	laya
sekoropo	boka	botsa	bua	tsaya
topo	loka	sutsa	kua	baya



A re direng

Wena le ditsala tsa gago, etsisang letsatsi, ngwedi, phefo le pula go bontsha gore ke mang yo o maatla go gaisa. Gakologelwang go nna le mongwe yo o apereng jase.



A re kwaleng


Sekeletsa madiri. Madiri ke mafoko a a bontshang tiragalo.

taboga	thuma	akanya	ethimola	tleloko
leino	kgweetsa	kwala	buisa	tsaya
raga	kgwele	tshameka	robala	tlhaga
motshameko	phatsima	pula	tsamaile	tsamaya



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse.



1.

2.

3.

4.



Boithabiso

Buisa ka ga ngwedi le letsatsi, mme o tlottlele tsala ya gago gore o bona eng.



Letsatsi le Ngwedi

Ngwedi o o tsamaya o farologana fa o dikologa lefatshe. Ngwedi o fetoga jaana gonu fa o ntse o tsamaya letsatsi le bonesa dikarolo tse di farologaneng tsa ngwedi. Re dirisa maina a go tlhalosa mokgwa o ngwedi o lebegang ka ona ka dinako tse di farologaneng.

ngwedi o tlhapile	ngwedi o seripa	ngwedi o lengete	ngwedi o fifetse



Are kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le tshwanetse go simolola ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

O bona mofuta ofe wa ngwedi mo bosigong jwa gompieno?

Lebelela ngwedi mo Mesupologong e le mene mo kgwedding e. Thala popego ya ona nako nngwe le nngwe.



Teacher: Sign:
Date:

Bongi o palama baesekelle



A re buiseng


Baesekelle e ntšhwa


Aubuti wa gagwe Bongi o filwe mpho ya baesekelle ka letsatsi la botsalo jwa gagwe jwa bolesome. E ne e le baesekelle e e bohibidu jo bo galalelang jo bo phatsimang. Bongi o ne a eletsa e kete e ka bo e le ya gagwe.

Lamatlhato mongwe Bongi a kopa Thabo go mo adima baesekelle. O ne a batla go ya go palama dibaesekelle le Amo. Thabo a mo kopa gore a e tlhokomele.

Bongi le Amo ba kgweetsa mo dikhing, ka fa tlase ga ditlhare tse dileele, ba tshela dinoka mme ba kgabaganya borogo jwa dikota. Lenaga le ne le le lentle e bile le talafetse.

Morago ga go kgabaganya borogo ba bona matlakala a mantsi le mabotlolo a a thubegileng. Ka bonako ga nna bokete le bokete thata gore Bongi a gate baesekelle. A lebelela kwa tlase mme a lemoga gore thaere e e kwa morago e pantšhitse.





Go ne go le mabotlolo a mantsi le
digalase tse di thubegileng fa fatshe.
Bongi wa batho a rwalela baesekele kwa
gae mme a kopa Thabo gore a mo thuse
go baakanya thaere.



A re kwaleng


Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntsha la karabo le simolole ka tlhakakgolo.
Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

Bongi o ne a palame baesekele ya ga mang?

Ke eng se se pantshisitseng thaere?

O ne a isa baesekele kwa gae jang?

O akanya eng ka ga batho ba ba latlhelang matlakala gongwe le gongwe?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di
itlhahetseng mo bukeng ya gago.

lesome	phatsimang	lentle	eletsa
masome	galalelang	bontle	betsa
malome	dikhing	sentle	metsa

Mafoko a
tlwaelo
eletsa
kgabaganya
tlase
godimo

Leeto la ga Ati la baesekele



A re direng

Etsisa Bongi a adima baesekele mo go Thabo. Bongi le Amo ba palame dibaesekel. Bontsha ka moo Bongi a rwalang baesekele go ya go bolelela Thabo gore leotwana le le kwa morago le pantshitse. Bontsha gore Thabo o rileng fa a bona baesekele ya gagwe.



A re kwaleng

Re thaletse leina (kgotsa lefoko le le bitsang) mo polelong nngwe le nngwe fa tlase. Jaanong sekeletsa letlhaodi le le tlhaolang leina.

Maina le
mathhalosi

Maina ke mafoko a a
bitsang dilo kgotsa batho.
Mathhaodi a re bolelela
gore batho le dilo ba
ntse jang.

E ne e le baesekele e e bohibidu jo bo.


galalelang jo bo phatsimang.

Bongi le Amo ba kgweetsa mo ditlhhatshaneng.

O ne a kgweetsa ka fa tlase ga ditlhare tse dileele.

O ne a kgabaganya borogo jwa dikota.

O ne a lemoga gore thaere e pantshitse.



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola ka Maabane. Dirisa mafoko a go go thusa.

palame

lebeletse

tsamaile

bone

tsere

O palama baesekele ya gagwe.

Maabane o

Ke bona digalase tse di thubegileng.

Maabane ke

O tsaya baesekele ya gagwe.

Maabane o


O lebelela thaere e e pantshitseng.

Maabane o



Are kwaleng

Tlatsa diphatlha ka mafoko a a latelang go bontsha
gore dilo tse ke tsa bomang: ya ga, wa ga, sa ga.



Baesekele __ Thabo	Buka __ Jimi	Mme wa ga Amo
Ntšwa __ Boni	Apole __ Morutabana	Pene __ Amo
Mogatla __ Tau	Setlhako __ Ati	Koloi __ rre



Boithabiso

Buisa seo Jimi
le Amo ba se
buileng fa ba ne
ba feta mafelo a a
farologaneng a a
mo mmepepeng. Kwala nomore ya lefelo
le lengwe le le lengwe mo mmepepeng.
O diretswe ya ntlha.

- | | |
|---|--|
| 1 | Etla re eme re reke senotsididi. |
| 2 | Bona gore dilo tsotlhhe di dintle e bile di ditala jang. |
| 3 | Tsel a e sekama e bo e fapoga thata. |
| 4 | Sis! Bona matlakala le digalase tse di thubegileng. |
| 5 | Leborogo le le se ka la wela fa fatshe. |
| 6 | Ke tshwanetse go kgweetsa sentle. |



Teacher:
Sign:
Date:



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng



A re bueng

Lebelo phousetara e e
dirilweng ke Bongi le Amo.



Letsema la go phepfatsa

Bongi le Amo ba boleletse
morutabana wa bona ka ga
matlakala a a kwa nokeng.
Morutabana wa bona o rile ba
laletse bana ba bangwe go ba
thusa go phepfatsa phaka. Ba ne
ba baya phousetara kwa sekolong.
Bana ba le 24 ba ne ba tla go ba
thusa go phepfatsa. Ba ne ba
sel a mabotlolo a a thubegileng,
dithini le dipampiri tsotlhhe.


Bana ba rata go tshela le go tshameka mo
mafelong a a phepa.
Ga re rate diphaka tse di maswe.
Thusa go phepfatsa fa thoko ga nokka.
A rotlhhe re tshole diphaka tsa rona di le phepa.



Mongwe le mongwe o tlaa fiwa bottlolo ya matute le borothopate.
Leng? Ka Lamatlhatso 21 Mopitlwé 2013 ka 10:00.
Kwa kae? Phaka ya Mabopane.



Bese e tlaa le busetsa kwa gae ka ura ya bobedi.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse
o di itlhamseng mo bukeng ya gago.

maswe	lefelo	phepa	thusa
leswe	lefeelo	diphaka	thoko
leswela	bofelo	phepfatsa	botho



Are kwaleng

Araba potso nngwe le nngwe. Lefoko la ntsha la karabo le simolole ka
tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

Ke mang yo o thusitseng Bongi go dira phousetara?

Basetsana ba ba 2 ba ne ba swetsa go dira eng?

A o akanya gore e ne e le kakanyo e ntle gore ba sele matlakala? Goreng?

Go phepfatsa go simolotse nako mang?



Are kwaleng

Sekeletsa lefoko le le tlhalosang bana. Ya
ntsha o setse o e diretswe.

Matlhaozi

Mosetsana yo monnye o sela dithini.

Mosimane yo mogolo o thusa go phepfatsa phaka.

Mosetsana yo montle o batla go thusa.

Mosimane yo o kgathhang o re bolelela motlae.

Basimane ba ba makgakga ba batla go fitlha kgamelo ya matlakala.



Letsema la go phepafatsa




Are bueng

Ttelase ya gago e ka dira eng go
phepafatsa sekolo? Bua gore ke dikarolo
dife tsa sekolo tse di leng maswe. Bua
gore o ka rulaganya jang letsema la go
phepafatsa sekolo sa qago.



A re kwaleng



Kwala temana ka ga sekolo sa gago. Bua gore ke dikarolo dife tse di batlang go phefafadiwa.



A re kwaleng

phatsima

bogale

setala

Tlatsa ka
matlhao di a a
tlogetsweng.
Dirisa mafoko
a qo qo thusa.



Bongi o fetile mo sekgweng se _____.

Letsatsi le ne le _____

O thutse letlapa le le _____.



Are kwaleng

Tlatsa dipolelo tse ka mafoko a a latelang go bontsha gore dilo
tse ke tsa batho ba ba fetang bongwe: a, tsa, ya.

dibuka _ basetsana	dibuka _ boausi	dikopano _ barutabana
dintšwa _ basimane	dikoloi _ barutabana	diaparo tsa sekolo _ baoki
megatla _ diphologolo	ditshamekisi _ me	mabotlolo _ masea



Boithabiso

Lebelela phousetara ya ga Bongi. Jaanong dira
phousetara e mo go yona o laletsang bana go tla go
thusa go phepafatsa sekolo.



Teacher: Sign:
Date:



A re bueng

Ntatemogoloagwe Ati o rata go tlota kgang ya ka moo dolifini e kileng ya boloka botshelo jwa gagwe ka teng. Lebelela ditshwantsho tsotlhе mme o bue gore o akanya kgang e e le ka ga eng.



Dolofini e namola motho

A re buiseng



Fa re ne re le bannyе ntatemogolo wa gagwe Ati le tsala ya gagwe Thabo ba ne ba tlwaetse go kodumela mo lewatleng le le boteng. Go ne go na le sekepe se segologolo ka fa tlase ga lewatle. Go ne go na le dijiwelari tse dintle tsa gauta le selefera mo sekepeng. Fa ntatemogoloagwe Ati a kodumela ka fa tlase ga lewatle o ne a apere seaparo se se kgethegileng sa go thuma se se bidiwang – "satu e e metsi" – go sireletsa mmele wa gagwe. Gape o ne a dirisa tanka ya mowa gore a tle a kgone go hema ka fa tlase ga metsi.


Letsatsi lengwe ntatemogoloagwe Ati o ne a batla go ya kwa tlase kwa sekepeng, mme Thabo a re, "Nnyaya, a re se ka ra kodumela gompieno. Go tla pula ya matlakadibe."


"Mme ke bone keetane e kima ya gauta. Ke batla go ya go e tsaya. Re ya go bona madi a mantsi ka yona." Ga bua Ntatemogoloagwe Ati."

"Pula ya matlakadibe e ya go na mo metsotsong e le 15. Ga go a babalesega." Ga bua Thabo.

Mme ya re Thabo a ntse a mo emetse mo mokorong, ntatemogoloagwe Ati a kodumela ka fa tlase ga lewatle.

Ntatemogoloagwe Ati a bona keetane mme a palelwa ke go e bofolola. A goga a bo a epa ka menwana ya gagwe, mme ya bofologa. Ka nako eo tanka ya mowa ya ga ntatemogoloagwe Ati e ne setse e tlaa fela. A tla a tshwere keetane ya gauta, mme Thabo a bo a setse a ile. Pula ya matlakadibe ya simolola go na.





Ntatemogoloagwe Ati a tshwara keetane ka maatla a ntse a leka go thuma mme makhubu a bo a le magolo thata. O ne a tshogile gore o ya go betwa ke metsi. Keetane ya gauta ya bo e le bokete mme matsogo a gagwe a lapa. A latlhela keetane fa fatshe.

"Thusang, tsweetswee mongwe nthuse!" a goeletsa, mme go ne go se ope yo o utlwang. Morago a utlwa modumo o o monate thata. E ne e le modumo wa difini

tsa dolofini. Dolofini ya thumela kwa go Ntatemogoloagwe Ati, mme a itshwarelela ka difini tsa dolofini. Dolofini ya tsaya

Ntatemogoloagwe Ati mme ya mmusetsa kwa lebopong.

E rile Ntatemogoloagwe Ati jaanong a bolokesegile, dolofini ya tsamaya.

"Ke a go leboga gobo o bolokile botshelo jwa me," Ntatemogoloagwe Ati a goa ka boitumelo.



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntlha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.

Baanelwa bagolo mo naaneng e ke bomang?



Mafoko a tlwaelo
leboga modumo kodumela

Ke goreng Ntatemogoloagwe Ati a ne a batla go kodumela ka fa tlase ga lewatle?

Ke goreng Thabo a ne a sa batle go emela Ntatemogoloagwe Ati?

Ntatemogoloagwe Ati o boetse kwa lebopong jang?

Ka fa tlase ga lewatle



A re direng

Etsisa kgang ya ga Ntatemogoloagwe Ati le Dolofini. Ke mang yo o tlaa nnang Ntatemogoloagwe Ati? Ke mang yo o tlaa nnang Thabo? Ke mang yo o tlaa nnang dolofini e e bolokang botshelo jwa ga Ntatemogoloagwe Ati?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwala dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.

Matlhaodi



dintle	leboga	mang	monate
sentle	boga	nnang	ntate
bontle	goga	goreng	gate



A re kwaleng

Ipone o le Ntatemogoloagwe Ati. Kwala ka ga se se go diragaletseng. Re go simololetse kgang.



Thabo o mpoleletse gore ke se ka ka kodumela mme ke ne ke batla go tsaya keetane ya gauta. Ke itsile gore pula ya matlakadibe e ya go na mme ka kodumela. Fa ke tlhatloga ka keetane ya gauta ...

Jaanong ipone o le dolofini. Kwala ka ga se o se boneng le ka ga se o se dirileng. Re go simolotse kgang ya dolofini.

Ke ne ke thumela kwa tlase kwa mafikeng gonne ke bone gore pula ya matlakadibe e etla. Ka bonako ka bona monna ka keetane ya gauta. O ne a goeletsa gore a thusiwe.



Boithabiso

Bua le tsala ya gago ka ga dilo tse di farologaneng tse
bakodumedi ba di tlhokang fa ba le ka fa tlase ga metsi.
Bua gore ke goreng ba tlhoka dilo tsotlhе tse.



Sefene

Mmaseke

Tanka ya mowa

Lebanta la boima

Sutu ya metsi

Difini kana mafafa

Sefene se
dirisediwa
go hema

Mmaseke o go thusa
go bona ka fa tlase ga
metsi

Tanka ya mowa go go fa
mowa fa o le ka fa tlase
ga metsi

Lebanta la boima go go
dira bokete gore o nne
ka fa tlase ga metsi

Sutu ya metsi go tshola
mmele o le bothitho

Difini go thusa go thuma
kana mafafa



Teacher:
Sign:
Date:



A re bueng


Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Tse dingwe ka ditshoswane

A o setse o kile wa gata tshoswane? A o ntse o itse gore ditshoswane di tshela mmogo mo dintlhageng? A o ntse o itse gore ditshoswane di kgaoganya tlhogwana ya tsie. Fa o sala morago tselana ya ditshoswane o tlaa bona dijo mo sekhutlong se sengwe. Kwa sekhutlong se sengwe o tlaa bona sentlhaga.



Sala morago tselana ya ditshoswane

Fa tshoswane e bona dijo e dira tselana gore tse dingwe di e sale morago. Tsotlhhe di sala tselana e le nngwe go ya kwa dijong. Ditshoswane di rata dijo tse di nang le sukiri jaaka jeme kgotsa sukiri. Gape di ja masalela a dijo a re a tlogelang kwa gae. O tlaa di bona di kgobokanelo dijo.

Lekeletsa


Bay a pampiri e na le dijo gaufi le sentlhaga sa ditshoswane. Ema gore ditshoswane dingwe di bone dijo tse. O tlaa bona ditshoswane di ntse di oketsegia di sala morago tselana yona eo. Sutisa dijo. A ditshoswane di di sala morago?

Go diragala eng fa o sutisa dijo?

Morago ga go sutisa dijo ditshoswane di sa ntse di sala morago tselana ya bogologolo. Go tsaya sebakanyana pele di ka dira tselana e nngwe.

Goreng?

Fa tshoswane e bona dijo, e tlogela lonko lo lo kgethegileng go supetsa tselana ya go ya kwa dijong. Ditshoswane tse dingwe go tswa kwa sentlhageng di nkgelela lonko lo mme di lo sale morago.





A re kwaleng

Buisa tshedimosetso e e ka ga
ditshoswane mme o arabe dipotso.

Kgang e e ka ga eng?

- | | |
|---|--|
| A | E naya tshedimosetso ka ga ditselana tsa ditshoswane. |
| B | E re bolelala ka moo re ka fedisang ditshoswane ka teng. |
| C | E re bolelala gore re ka bona ditshoswane kwa kae. |



Goreng o tshwanetse go baya dijo gaufi le sentlhaga sa ditshoswane?

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| A | Gore ditshoswane di etsaetsege. | C | Gore ditshoswane di dire tselana. |
| B | Go thibela tselana ya ditshoswane. | D | Go bolaya ditshoswane. |

Fa tshoswane e bone dijo, e bolelala tse dingwe jang gore di bone dijo?

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| A | Di a bogela mme di e sale morago. | C | Di nkgelela dijo mo pampiring. |
| B | Di a taboga go fitlhela di bona dijo. | D | Di nkgelela lonko lo lo tlogetsweng ke tshoswane ya ntlha. |

A o akanya gore ditshoswane di a tlhakomelana? Ke goreng o rialo?



A re kwaleng

Buisa mafoko mme
o reetse medumo.

Modumo nk

lonko

monko

nko

Jaanong kgaoganya mafoko a ka dikarolwana. O filwe sekao ka ya ntlha.

mmogo	sala	tshedimosetso
mmo/go		
lekeletsa	morago	kgobokanelo
taboga	pele	tlogelang

Mafoko a
tlwaelo
khutla
mme
molema



A re bueng

Lebelela tselana ya ditshoswane mo sekolong mme o thale se o se bonang.
Tlhalosetsa tsala ya gago setshwantsho sa gago.



A re kwaleng

Kwalolola polelo nngwe le nngwe ya
tse, mme o simolola ka Maabane.
Dirisa mafoko a go go thusa:

setse

jele

kgobokanetse bone

Ditshoswane di sala tselana morago.

Maabane ditshoswane

O bona ditshoswane di kgobokonela dijo.

Maabane o

Ditshoswane di ja dijo tse di sukiri.

Maabane



A re kwaleng

Sekteletsa lefoko le le nepagetseng..

Tsamaisano

Dijo di/se selwa ke ditshoswane.

Re ne ke/re lebeletse
ditshoswane.

Pitse e/di nwa metsi.

Karabo o/ba thari gape.

Bongi o/ba palama baesekele.

Bana ba/o batla go ja.

Letsatsi le/a bolelo.

Ditshoswane e/di batla dijo.



Are kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng.

Re dirisa ke, se ke, yo ke
fa pele ga leina lengwe le
lengwe fa re araba potso,
"Ke eng se?"



ke	apole
	lee
	pitse
	pene

	motho
	nama
	namune
	lesea

	sethumi
	peba
	mokgele
	pholo



Boithabiso


Ditshoswane di bolelana kwa dijo di leng teng ka go tlogela lonko mo tselaneng ya dijo. Di dirajaana gonne ga di kgone go bua. Le rona re ka bolelala ditsala tsa rona sengwe re sa buisane le bona. Re dirisa difatlhego le matlho a rona go bontsha maikutlo. Tlatsa theibole e.

Ba reng?	Ke tenegile.	Ke itumetse.	Ke tlhontse.	Ke maketse.
Matlho				
Melomo				
Dintshi				
Sefatlhego				
Jaanong thala difatlhego tsa gago.				



Teacher:
Sign:
Date:





A re bueng


Lebelela ditshwantsho tsa dinaane tse re di buisitseng.

Tau e kgolo le
Peba e nnyeGo namola
Dolofini

Mmutla le Khudu



Letsatsi le Phefo

Tse dingwe ka
ditshoswane

Bongi

Akanya ka ga dinaane tse o di buisitseng mo bukeng e.
Ke mofuta ofe wa naane oo o ratileng thata?

Ke goreng o rata dinaane dingwe go gaisa tse dingwe mo bukeng e.
Di nomore, o simolola ka l ya naane e o e ratileng thatathata, go ya go 4 ya
naane e o e ratileng go le gonne.

A o ratile Tlou e kgolo le Peba e nnye kgotsa Letsatsi le Phefo kgotsa
Mmutla le Khudu? O tshwanetse wa bo o rata go buisetsa go ijesa monate.

A o tlhophile Go namola Dolofini kgotsa Lefatshe la ditshoswane?
O tshwanetse wa bo o rata go buisetsa go batla tshedimosetso.

A re buiseng





Are kwaleng

Araba dipotso tse. Lefoko la ntłha la karabo le simolole ka tlhakakgolo. Gakologelwa go khutlisa ka khutlo.



Ke naane efe e o e ratileng thatathata.

Ke eng se o se ratileng ka ga naane e?

Ke naane efe e o e ratileng go le gonye?

Ke eng se o sa se ratang ka ga naane e?

A o rata go buisetsa go batla tshedimosetso kgotsa go ijesa monate?



Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko, mme o reetse medumo mme morago o kgaoganye mafoko go ya ka medumo. Morago o dirise mafoko a le matlhano go kwalla dipolelo tse o di itlhamseng mo bukeng ya gago.



mmogo	ratang	monate
m/mo/go		
kgang	tshedimosetso	buisa
dikgang	nomore	dolofini



Mafoko a
tlwaelo
ntłha
bobedi
boraro
bone



A re kwaleng kgang



A re direng

Tlotla le tsala ya gago ka ga naane e o e ratileng thatathata.

Tlotla ka ga baanelwa mo naaneng. Bua gore ke eng se o se ratileng thatathata ka ga naane e.
A naane e e go file tshedimosetso?



Rulaganya go kwala naane kgotsa kgang ya gago.

A re kwaleng

E tlaa bua ka ga eng?

Baanelwa bagolo ba gago e tlaa nna bomang?


O tlaa neelana ka tshedimosetso efe?



Boithabiso

Sega tsebe e e latelang. Dira buka. Mo sephuthelong, kwala setlhogo sa buka. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne o mokwadi. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago e e nang le matseno, mmеле le bokhutlo.





Thala setshwantsho fa.



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago



O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

KGATO 4 Seg a mo moleng morago ga go ts'hawaganya buka

KGATO 1 Mena ma moleng wa maronto



Tswelela ka kgang yá gago fa le mo tsebeeng yá gago fa.



5.

Kwala mmele wa kgang yá gago fa le mo tsebeeng yá gago fa.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.




Tswelela ka kgang ya gago fa.

kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.
Kwala goré go diragadla enq kwa boekhuliongjwa kgang ya

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



Thanodi ya me

A
a

G
g

B
b

H
h

C
c

I
i

D
d

J
j

E
e

K
k

F
f

L
l

Thanodi ya me

M
m

N
n

O
o

P
p

Q
q

R
r

S
s


T
t

U
u



V
v


W
w



X - Z
x - z




Dinoga le dillere
Segela dinoga le dillere dibadi
tsé.














Reversible Masks



Cut out this mask on the outer black line. Thread some string through the holes below the lion's ears so that you can wear the reversible mask.






Dice





Cut out the dice on the outside black lines and fold on the white dotted lines. Glue the flaps on the inside of the dice.







Counters for
the board game.



Glue the
tortoise
shell here.

Finger puppets

